

PREMIÈRE PARTIE

Langue et Culture

Lengas e culturas occitanas e catalanas proximitats, divergències, escambis

Patric SAUZET

Universitat Joan Jaurés

Començam per la lenga o per las lengas, abans de parlar d'istòria e d'economia. L'existéncia del catalan e de l'occitan, las lengas son una donada. Son sai que pas l'instància ultima que los istorians o los economistas saupràn benlèu puèi destoscar, interpretar e ofrir a la presa de l'accion, mas son lo signe e la rason que nos acampan e que termejan l'espaci nòstre. Las lengas occitana e catalana son sòrres al punt d'esser longtemps demoradas indistintas pels lingüistas, los romanistas de la primièira generacion al siècle XIX que coneissián pas que lo "provençal" (*latissimo sensu*). Mas la situacion de cada lenga, despuèi los escambis entre las doas renaissenças al siècle XIX, a pas quitat de s'alonhar e de lalonhar de l'autra. Uèi lo catalan se serra de la normalitat institucionala e sociala, mentre que l'occitan es a la broa de la substitucion totala pel francés. Delai de la practica de la lenga, cal apondre que del temps que la consciéncia de de catalanitat es evidenta dins la societat de la Generalitat, la consciéncia d'occitanitat es estada longtemps mens afortida que la practica de la lenga. Joan Bodon poguèt utilizar la formula demorada celèbra a prepaus dels Carbonièrs de La Sala o de Decazeville en lucha : "*Occitans sens o saber*". La consciéncia d'occitanitat, almens l'identificacion de la lenga, a progressat de segur. Li devèm la nominacion "Occitanie" (pas encara oficialament "Occitània" ...) assumida per una Région administrativa que forma lo centre del domeni. Mas la consciéncia a pas crescut al punt de portar una fòrta demanda de promocion e de difusion de la lenga, ni un reviscòl de sa practica. E la réserva, lo potencial que representava la massa dels locutors non conscents, mas reals, actius e que fasián viure una lenga que nomenavan pas, aquel potencial a plan mermat.

Veirem totun dins las presentacions que seguisson, la preséncia de fragilitats dins una situacion catalana que fa somiar tot occitanista e d'asclas de possibilitats, de ressorsas d'accion, dins la situacion tancada e anequelida de l'occitan. Aquestas ne veirem en particular dins la primièira presentacion, la de Sara Brennan, "Naviguer sur les chemins sinueux de la normalisation au XXI^{ème} siècle : des idées d'ici et d'ailleurs pour l'occitan et le catalan", que tanben esclaira globalament las situacions sociolingüísticas de l'occitan e del catalan.

Se parlan, se ditz tot còp, unas 6000 lengas de pel mond. Las chifras varian que lo consensus es pas totjorn de bon establir sus ciò qu'es lenga o dialècte. Un bon critèri que devi a ma collèga Anne Zribi-Hertz es que, quand vos podètz

polhar, charpar o pelejar cadun dins vòstra parladura per saber se çò que parlatz cadun es o es pas la meteissa lenga, marca qu'es ben la meteissa lenga. E se podètz pas qu'o es pas. Es d'aquel biais qu'aurián pogut respondre Carles de Tortolon e Octavian Bringuièr al negacionisme lingüistic de Gaston Paris: en escrivent en occitan per li respondre dins la Revue des langues romanes, en pausant la lenga pel fach e pas solament pels arguments scientifics. Es d'aquel biais tanben que conven de respondre uèi als negacionistas de l'unitat de l'occitan, en mostrant per l'escambi e l'intercompreneson que çò que parlan n'es tanben d'occitan.

Entre las 6000 lengas de l'umanitat, se ditz tanben que la mitat benlèu es en perilh imminent de s'esvanir. Mas entre las lengas mai o mens emperilhadas l'eterogeneïtat es granda : nombre e reparticions dels locutors, biais de viure, estatut cultural. Es important d'èsser lucid sul perilh, mas important tanben d'ignorar pas las forces potencialas qu'òm ne dispausa, las oportunitats, e per tal de comparar. Catalan e occitan son doas lengas “en perilh” segon la terminologia sociolingüistica, mas i a un abís de diferéncia tanben dins la vitalitat sociala de caduna : pel catalan un usatge socialament fòrt, per l'occitan una practica sociala a las darrièiras espèrras e quitament una consciéncia incèrta de son existéncia: l'enquèsta OPLO 2020 dona 7% de competéncia en occitan (3% de competéncia ‘aisida’). Sara Brennan ven totun apondre a la consciéncia de las menaças, las esperanças que pòrtan los que sabon sasir d'oportunitats ineditas per far viure e se renovelar la lenga occitana e sa practica. Nos presenta a l'encòp de modèls estrangièrs, luènhs o vesins, e de practicas o d'iniciativas occitanas autres que las estrategias classicas d'ensenhamant (importantas qu'importantas, s'agís pas d'o contestar e se'n parlarà puèi aicí) o del militantisme classic.

Se nos esclaira tanben globalament sus la situacion lingüistica dins la Generalitat, Bernat JOAN i MARÍ centra son intervencion, “Delai del bilingüisme : l'occitan en Catalonha”, sus una dimension pas pro coneguda de la situacion de l'occitan qu'es lo vòte en 2010 de la “Llei d'occità, aranès a l'Aran”. La lei catalana en favor de l'occitan es trop negligida coma instrument d'accion e coma revelador de la situacion sociolingüistica del quite catalan. Rapelem l'abís de diferéncias que s'es cavat entre occitan e catalan: d'un costat un estatut de quasi lenga d'Estat, d'autre costat pas cap d'estatut legal ni de reconeissença autra que patrimoniala e vaga. D'un costat una evidéncia creissenta dins lo païsatge visual (oficial o privat), d'autre costat gaireben l'invisibilitat. L'enquèsta OPLO de 2020 dona 29% dels “Occitanians” entre 16 e 29 ans que sabon quitament pas que l'occitan existís dins lo territòri ont vivon . Mas al sud de l'Aglí, e quitament al sud del Pas de la Casa, las causas son pas tan simplas pel catalan que sovent las vesèm d'Occitània estant. O son pas ni mai per l'occitan qu'es a l'encòp reconegut pasmens dins sa forma locala dins la Val d'Aran e dins sa forma comuna dins tota Catalonha, una valorizacion que los occitanistas negligisson tanben trop de se'n servir.

Sens negligir ni las innovacions socialas, ni la dimension institucionala, l'ensenhamant de l'occitan demòra un cepon central e un vector essencial de la

preséncia sociala de l'occitan uèi. I a pas mai uèi dins las societats desenvolopadas de lengas “naturalas” ... La practica, l'aprendissatge de las lengas, aquí ont l'educacion es institucionalizada, e bèl primièr l'aprendissatge de la lenga mairala, opèra una fusion del desvolopament espontanèu amb l'aprendissatge explicit. Tecnicament, per reprene un tèrme fargat per Renée Balibar, las lengas son mai que mai gramatizadas, practicadas dins una environa d'explicitacion grammatical (mai o mens mestrejada ben segur segon los individús, mas presenta). Dins una societat d'uèi, cap de lenga pòt pas viure s'es pas presenta a l'escola. La question lingüistica a l'escola es de longa un enjòc sensible en Catalonha. Dins la Republica francesa, la quita preséncia de las lengas istoricas dins las escòlas, los licèus, las universitats es estat, e es, un combat encara inacabat e que se deu sempre renovelar. Delai, ensenhar la lenga mena pas automaticament a formar de locutors actius. Maria-Joana VERNY nos parla detalhadamaent de la situacion de l'ensenhamant de l'occitan (public, associatiu, privat) dins sa comunicacion “Ensenhar l'occitan, Robèrt Lafont al còr d'una aventura que contunha”. Nos descriu una òfra significativa, ni per èsser febla (e mai en prenen la pagèla de las situacions minoritàrias en França qu'en Occitània sèm pas, e se'n manca, a l'auçada de Bretanya, sens parlar del País basc o de Corsega). Maria-Joana Verny nos ditz ont ne sèm en país occitan quand se tracta d'ensenhar la lenga e la far viure. Ditz las avançadas, los recuols. E los combats que se menan uèi, pè a pè. E manca pas de mostrar çò qu'aqueles combats devon a Robèrt Lafont, a sas analisis e a son inspiracion militanta.

Un punt que los Occitans sèm fòrça franceses es dins nòstra relacion a la literatura. Dins son “*Dieu est-il français?*”, qu'aguèt un resson important entre las doas guèrras mondialas, Friedrich Sieburg escriguèt : “*Un rapide coup d'œil sur l'Histoire de France nous apprend que cette position centrale de la littérature a eu, à tous les tournants, une importance décisive.*” E dins son article de 1945 dins *Les Temps modernes*, “La nationalisation de la littérature”, publicat puèi coma en prefaci a son famós “Qu'est-ce que la littérature?”, Jean-Paul Sartre notava que “[Los Franceses] ne cessent de souhaiter en leur cœur que la France redevienne le pays de Turenne et de Bonaparte, mais que pour assurer l'intérim, ils se rabattent sur Rimbaud ou Valéry”. La literatura pòt donc èsser vista almens coma un substitut de poténcia, un ersatz d'aquela “marina de guèrra” que, o nos aprenguèt Max Weinreich, destria las lengas dels dialèctes. Los Occitans tanben avèm cregut a la fòrça de la literatura. Benlèu fauta d'un novèl Raimond V, d'un Trencavèl o d'un simple Lop de Fois, nos acontentam de Bernat de Ventadorn, Pèir de Garròs, Pèire Godolin, FredÈric Mistral e Joan Bodon e tantes maites. Mistral voliá explicitament salvar la lenga per la literatura. Robèrt Lafont, per èsser plan mai lucid (vejatz son *Mistral ou l'illusion*), insistissiá pasmens sens relambi sus l'importància de la presa en compte de la literatura e la necessitat de l'ambicion dins la produccion literària. E insistissiá en tant qu'ensenhaire sus la necessitat que la frequentacion del còrpus literari de l'occitan acompanhe l'aprendissatge de la lenga, qu'es una clau de la despatesizacion de son estatut coma de l'idiomatizacion de sa practica.

Per una lenga estableida, la literatura es (almens es estada) clarament un element important de prestigi e de *soft power*. L'occitan es melhor armat de literatura que la màger part de las lengas minorizadas e quitament que quelques unas demest las lengas estableidas. L'occitan possedís en particular una literatura medievala que los Occitans avèm en comun amb los Catalans. Mas de quin pes pesa uèi e pòt pesar deman una literatura per la vida d'una lenga? Claire TORREILLES nos ajuda a butar la reflexion dins sa presentacion “La literatura coma legitimacion de la lenga ?”. Evòca la riquesa e lo prestigi internacional de la literatura occitana de l'edat mejana fins a uèi e cossí pòt portar la defensa e la promocion de la lenga. Soslinha en particular la paradòxa d'un reviscòl literari que s'empura a cada moment que la lenga recuola dins la societat. La lenga uèi recuola mai que mai, mas las armas de la produccion literària occitana son una ressorsa e una fòrça excepcionalas per una lenga dins l'estat de flaquitge qu'es lo nòstre e que ne cal ben prene la mesura.

Complementària al pes de la literatura occitana e religada a ela per de circulacions multiplas, la cultura orala tradicionala demanda una atencion particulara. Coma avèm ja mençonat, la practica eretada de l'occitan se morís. La tradicion orala es pas una font perenna ont nos podèm fisar que rajarà per sempre d'esper ela, mas un eretatge que demanda d'èsser reculhit e valorizat. La font demanda una gorga per n'aculhir l'aiga e que poscam beure. Quentin Peyràs dins son intervencion “Oralitat, tradicion, identitat” parlarà d'aquel patrimòni oral occitan, de l'urgéncia de lo reculhir e de la necessitat de lo conservar, de lo far viure. L'oralitat tradicionala occitana rejonth desenant la literatura en çò qu'es pas mai un donat immediat, mas demanda d'èsser elaborada coma ressorsa culturala de la societat occitana per emplegar aqueste mot que François Jullien n'opausa la dobertura constructiva al caractèr fixat de l'identitat. Robèrt Lafont que celebram dins aquestes rencontres critiquèt mai d'un còp la celebracion tautologica de l'identitat e l'embarrament identitarista. Dins la quita relacion a la cultura tradicionala sèm cogits de practicar un apròchi critic e mediatizat. Quentin Peyràs ditz l'importància del collectatge, que son material fa pièja e compés a la literatura (mai o mens) sabenta. Tanben s'interròga sus las vias e mejans de la valorizacion dels documents dins una estrategia de revitalizacion lingüistica.

Dins un article ont assajava amb una granda prudència de pensar un projècte que diriam uèi d’“inversion del cambi linguistic”, Robèrt Lafont nomenèt, entre d'autres usatges lingüistics del domeni occitan (francés estandard, francés miègjornal, francitan ...), doas caras de l'occitan : l'occitan eretat e lo que diguèt « reconstituït » (tornarem sul mot).

D'un costat doncas l'occitan eretat, l'occitan recebut coma es, amb la fòrça de l'evidéncia d'usatge un temps, e lo flaquitge de l'estigmatizacion sociala o almens de l'abséncia d'asuèlh autre que la repeticion. Es l'occitan que recampan los collectatges que parla Quentin Peyràs. Un occitan que los que lo parlan dison sovent “patés” o “patoès” o “patoa”. Aquel occitan eretat es estat longtemps lo sòcle e l'assegurança d'un occitan censurat coma lenga mas activament viu coma paraula. La font de totas las renaissenças possiblas, lo “maquis del pòble” disiá

Louis-Jean Calvet. Ara l'occitan eretat se subreviu, mas demòra una referéncia essenciala e una font de legitimacion de la lenga. Per una cadena d'oralitat nos religa al temps que l'occitan se formèt e se condensèt de sa maíritz latina adobada de cèlta e/o d'aquitán, de ligur, d'ibèr, e mai de gotic. Documentar aquelas formas de la lenga es un prètzfach a l'encòp scientific e cultural essencial. Lo recuèlh scientific comencèt al sègle XIX amb la dialectologia. Aquela contunhèt e nos liura encara de quora en quora un Atlàs novèl (un volum de l'Altàs lingüistic de Provença fa pas que d'espelir en 2022). Tanben lo material n'es rendut accessible dins de basas de donadas (coma THESOC o SYMILA). Es la practica qu'evòca e documenta Quentin Peyràs. Per el e tantes d'autres, los locutors de l'occitan eretat son enregistrats e desenant filmats. Lo son e l'imatge son difusats pel mejan de l'Internet, de la tela. A travèrs aqueles mèdias, una autra vida e una autra transmission son possiblas mas que demandan de mediacions e d'acompanhaments. D'experiéncia un "etnotèxt", un tèxt qu'evòca la cultura rurala tradicionala, es tot còp de pus mal far comprene a d'estudiants qu'un tèxt literari barròc o romantic. Mas aqueles documents e las paraulas que pòrtan apòrtan la legitimacion d'un ancoratge de la lenga dins la varietat de son territòri e de sos abitants.

A costat de l'occitan eretat, l'autra cara de l'occitan es l'occitan après o completat, reviudat, assumit, tot còp normat o normalizat que Robèrt Lafont diguèt occitan "reconstituït". Per oposicion a l'occitan eretat que "*S'apren pas se sap*", coma o ai ausit exprimir a mai d'un locutor "natural", l'occitan reconstituït s'apren tota la vida se volètz, coma totas las lengas de cultura. Senhala qu'es una practica d'occitan numÉricament febla, senon infima; mas qu'es una practica dinamica. Los locutors d'occitan "reconstituït" o assumit son los sols que transmeton uèi quelques còps la lenga a sos mainatges. Son sovent diches impròpiament "neolocutors". Se totes los "neolocutors" vertadièrs (los qu'aprenon l'occitan sens aquisicion primièira per l'environament) son de locutors gramatzats, totes los locutors gramatzats son pas de neolocutors. D'unes an una competéncia naturala completa esclairada e/o modificada per l'aprendissatge explicit. Èra lo cas emblematicament de l'escrivan Joan Bodon e la situacion personala qu'evòca Sèrgi Carles dins son libre autobiografic recent. D'autres an agut de contactes d'intensitat variabla amb la lenga eretada. D'autres enfin son de locutors natius de l'occitan gramatzat, de *sabarim* lingüistics digam. L'occitan resconstituït, o doncas "gramatzat" se volèm mai, es tanben lo que circula dins l'ensenhament, dins la ret associativa e las institucions dedicadas a la lenga e la cultura occitanas (Institut d'Estudis Occitans, Ofici Public de la Lenga Occitana, Cirdoc, Congrès Permanent de la Lenga Occitana, Total Festum...).

Lo principi de la revitalizacion lingüistica es uèi largament acceptat dins lo mond, mentre que longtemps la mòrt de las lengas èra evocada sus un mode essencialament fatalista. De modèls eissits de las societats pòstcolonialas venon crostar lo legat de las renaisseñças nacionalas o nacionalitàrias europèas del sègle XIX. Es al centre de la problematica del reviscòl o de la revitalizacion lingüistica

que se situa l'intervencion d'Éric Fraj ont interròga sens complasenças ni timiditats las practicas lingüísticas dels occitanistas. Dins aquela intervencion, "Transmission de la lenga : continuitat o ruptura?" Éric Fraj paua una question essenciala : la de l'unitat de la lenga d'òc, de l'occitan. Non pas de l'unitat entre los dialèctes que se volrián prene cadun per una lenga, mas entre las divèrsas practicas de la meteissa lenga segon que l'avètz presa al brèç per l'aurelha o apresa a l'escola e dins los libres. Fau mieunas las questions que paua Éric e mai fau mieunas largament sas preconizacions. Subretot saludi son coratge de pausar ben clarament la question de l'estandardizacion. Rapèli, coma o ai agut fach regularament, qu'un occitan comun, estandard o larg, es pas un occitan per remplaçar las formas eretadas de la lenga transmessa oralament fins a uèi o presenta dins nòstre còrpus literari, mas una forma de mai per ajudar l'aprendissatge e la practica pels Occitans desoccitanizats e pels Occitans que son pas d'origina occitana, que ne manca pas uèi. Tanben per donar còrs a l'unitat de la lenga. Una forma de lenga que permet tanben una utilizacion renovelada de la lenga que demanda que siá disponibla una forma fixada comuna e legitima per totes. Es (entre autres causas) fauta de forma comuna de la lenga, d'estandard, que l'intelligentsia occitana e los elèits socials son demorats o venguts de mai en mai exclusivament francofòns. Los Felibres an pas pogut prepausar un modèl realista de "provençau" per l'escola quand l'escola de Jules Ferry s'establiguèt, ni una lenga utilizabla a l'Universitat quand las primièiras cadièiras de lenga d'òc s'i creèron. Sens lenga comuna sols los lingüistas, los poètas o los que s'inscrivon dins la reproducccion de la paraula eretada privada se pòdon exprimir en securitat. La nòrma de lenga comuna dispensa de la justificacion per cadun de son usatge, qu'aquel exercici de justificacion es pas una activitat que volontan los usatgièrs normals d'una lenga.

Coma anatz legir, Éric Fraj considèra que i a uèi dins l'occitanisme "*quasi consensus sus la necessitat d'aver un referencial comun*" e que lo debat o l'aciapament se fa sus las causidas de las formas. Ai tendéncia a pensar per part lo contrari. Daissi de costat aici los punts de desacòrdi de detalh qu'aquestes Actes de collòqui son pas lo luòc d'un debat filologic. La natura d'aqueles punts (lo nivèl de detalh que representan) mostrariá consí l'occitan estandard o comun es finalament pas trop mal definit malgrat l'abséncia d'una autoritat lingüistica unica, clara e fòrta. Las diferéncias entre l'occitan estandard d'Éric Fraj e lo que digam an pogut practicar Pèire Bèc o Robèrt Lafont (a costat de sas òbras literàrias, escrichas dins lors parlars d'enrasigament respectivament gascon e provençal), o que preconizan Jacme Taupiac, Domergue Sumien, Florian Vernet o l'autor d'aquestas regas ... o l'occitan comun que se practica (sens exclusivitat) a las Universitats de Tolosa o de Montpelhièr, es a un nivèl d'omogeneïtat que d'unas lengas oficializadas ne coneisson pas tant. Ai doncas tendéncia a pensar que i a mai d'acòrdi sus la natura de l'estandard que sus son emplec, o, amb d'autres mots, que tot lo monde accèpta pas l'occitan estandard, mas tot lo monde sap a pauc près çò qu'es.

Aquesta divergència d'analisi mòstra encara un pauc mai qu'es salutari de tornar sus aquesta question de la lenga comuna, de sa natura e de sos usatges. Reven a se demandar coma Éric Fraj o formulèt ja fòrt plan dins un libre¹ se realament volèm totes que i aja deman un occitan, calrà que l'occitanisme tracte collectivament la question sens la fugir coma fa sovent. Éric Fraj regrèta coma anatz legir qu'à l'ora d'ara “*cap d'autoritat lingüistica [siá] pro reconeguda socialament o per las institucions publicas*”. Relèvi que lo Congrès Permanent de la Lenga Occitana, estructura federativa e reconeguda per las Regions Aquitània nòva e Occitània, e que recep tanben d'ajuda de la Region Alvèrnha-Ròse-Alps, seriá un bon candidat al ròtle de motor per far avançar reflexion e practica. Lo Conselh Lingüistic d'aquel Congrès, qu'Éric Fraj n'es membre, ne poiriá èsser l'agulhon e l'empurador per que lo Congrès ajustèsse aquela contribucion a sa produccion intensiva d'espleches al servici de la lenga. Pro que sàpia complir sa mission, question regularament pausada a las institucions que se dona l'occitanisme.

Cal doncas legir lo tàct d'Éric Fraj e se sasir, sens las fugir, de las questions que nos pauza e de las escomesas que nos lança.

¹ Éric Fraj *Quin occitan per deman ? Lengatge e democracia*, Reclams, 2013.

Naviguer sur les chemins sinueux de la normalisation au XXI^e siècle : des idées d'ici et d'ailleurs pour l'occitan et le catalan.

Sara C. BRENNAN
Université Toulouse Capitole

Cette brève contribution tentera d'apporter un point de vue de sociolinguiste extérieur à la situation actuelle de l'occitan et du catalan en tant que langues minorisées. Bien qu'elles bénéficient de différents niveaux de protection et de soutien institutionnels sur leurs différents territoires, les deux langues se trouvent confrontées à des pressions qui nuisent à leur usage social. Avec plus ou moins (ou pas) d'aide des acteurs étatiques, les locuteurs et les militants se mobilisent pour faire face à ces défis en cherchant des idées et des outils pour y parvenir. Sans prétendre offrir la solution parfaite, cette contribution visera à rassembler quelques observations piochées ça et là au cours de mon parcours de sociolinguiste travaillant sur la revitalisation des langues minorisées européennes, notamment dans le cas de l'irlandais en Irlande et de l'occitan en France. Tout en reconnaissant les obstacles frustrants qui entravent souvent les voies plus traditionnelles de la normalisation, je vais, au risque de faire preuve d'un optimisme naïf, signaler quelques possibilités émergentes pour accorder une plus grande place et une importance renouvelée à l'usage de l'occitan et du catalan dans la société contemporaine.

Une petite idée des grands dangers

Dire que l'occitan et le catalan sont tous deux confrontés à divers dangers au XXI^e siècle n'a rien d'inédit. L'efficacité redoutable de l'appareil étatique et de son unilinguisme n'est plus à démontrer en France, où la transmission familiale de l'occitan s'est arrêtée dans les années 50, sauf dans de rares cas, et la présence et la pratique sociale de la langue sont en chute libre depuis des décennies (voir Martel 2013 ; Boyer 2001). L'enquête sociolinguistique de l'Office public de la langue occitane (OPLO) réalisée en 2020 ne fait que confirmer la diminution du nombre de locuteurs dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Selon les chiffres qui en ressortent, 7 % des répondants déclarent savoir parler l'occitan sans difficulté ou suffisamment pour tenir une conversation simple. Bien évidemment, savoir parler ne veut pas dire parler : si 7 % de la population de ces régions déclarent savoir parler occitan, seulement 85%

de ces personnes déclarent le parler, dont 46 % au moins une fois par semaine (OPLO 2020 : 25, 29). Ainsi, même parmi ceux qui savent parler occitan en France, ils n'ont pas forcément l'habitude ou l'occasion de le faire. Dans le Val d'Aran et en Italie, où l'occitan bénéficie de protections juridiques, la situation est sans doute moins dramatique mais toujours préoccupante. L'usage social quotidien de la langue diminue dans les deux territoires, et la transmission familiale est de plus en plus menacée dans les vallées occitanes (pour l'aranais, voir : Carrera 2017; Suils Subirà et al. 2001 ; pour l'occitan en Italie : Regis 2016 ; Allasino et al. 2007).

En ce qui concerne le catalan, l'usage social de la langue reste relativement fort dans l'ensemble des pays catalans, à l'exception d'Alguer et de la Catalogne du Nord, et les estimations situent le nombre de locuteurs à environ dix millions (Direcció General de Política Lingüística 2019). Contrairement à l'occitan, le catalan bénéficie d'un certain statut officiel dans la majorité des territoires où il est parlé. Pourtant, même avec cette position de force, la vitalité sociale du catalan n'est pas hors de danger. Les flux migratoires et les changements économiques, notamment l'essor de l'industrie touristique, ont entraîné d'importants changements démographiques et sociolinguistiques dans tous ses territoires (voir Bernat i Baltrons 2018 ; Lagarde 2013). Les pratiques linguistiques des jeunes générations deviennent particulièrement préoccupantes, comme l'illustrent les résultats de l'*Enquesta a la Joventut* de Barcelone menée en 2020 qui indiquent que seuls 28 % des jeunes de la capitale de la Catalogne parlent le catalan comme langue habituelle, une baisse par rapport à près de 36 % cinq ans auparavant (Ajuntament de Barcelona 2021). Parmi les menaces qui pèsent sur le catalan en Espagne en particulier, on peut également citer la pression exercée par certains mouvements politiques de droite et d'extrême droite qui cherchent à saper le soutien politique apporté au catalan et aux autres langues régionales ou minoritaires du pays (voir Carbonneau 2020).

Les défis des sentiers battus

Pour l'occitan et le catalan ainsi que pour d'autres langues minorisées en Europe, de telles menaces peuvent apparaître d'autant plus présentes que les voies à emprunter pour échapper au danger ne semblent souvent pas mener à une situation plus stable. Le mariage parfois idéalisé d'un statut officiel avec un enseignement obligatoire peut certes favoriser une meilleure connaissance populaire et des représentations plus positives de ces langues, ainsi qu'une production accrue de savoir à leur sujet, comme en témoigne la quantité de données statistiques disponibles pour le catalan. Toutefois, ce couplage du statut et de l'enseignement n'est pas nécessairement corrélé à un accroissement de la population de locuteurs actifs. En Irlande, par exemple, après presque 100 ans

d'enseignement obligatoire du gaélique irlandais comme langue nationale, les résultats du recensement national de 2017 (le dernier pour lequel des données concernant les pratiques linguistiques sont jusqu'ici disponibles) ont indiqué que moins de 2 % de la population le parlait quotidiennement en dehors de l'école, malgré une moyenne de 14 ans d'étude de la langue dans l'enseignement public (Central Statistics Office 2017). Bien que moins colossal, on observe un écart similaire entre la connaissance et la pratique du catalan en Catalogne et de l'occitan dans le Val d'Aran, territoires dans lesquels chaque langue respective jouit d'un statut officiel et est la langue véhiculaire de l'enseignement (*Direcció General de Política Lingüística 2019* ; *Generalitat de Catalunya 2018*).

Le lien entre langue et territoire, qui a historiquement contribué à la mobilisation des masses en faveur de l'autonomie culturelle et parfois politique, s'est également avéré délicat à négocier au XXI^e siècle. En Écosse, le mouvement indépendantiste a largement évité la question linguistique en se concentrant sur un nationalisme civique (Kruse 2016 ; Paterson et al. 2014). L'indépendantisme catalan, quant à lui, œuvre actuellement à trouver un équilibre entre, d'une part, les revendications linguistiques historiquement fondamentales pour le catalanisme et, d'autre part, le multilinguisme de la Catalogne contemporaine (Pomerleau 2020 ; Boyer 2004). Si elle a renforcé la visibilité et la représentation de l'occitan comme une véritable langue, la création d'une région administrative nommée Occitanie mais occupant un tiers du territoire de l'Occitanie linguistique et culturelle a également semé la discorde au sein du mouvement occitaniste tout en suscitant la colère des Catalans de la Catalogne du Nord qui se sont sentis rayés de la carte (Costa & Brennan 2021).

Le développement des initiatives militantes professionnalisées et la création d'un organisme public chargé de promouvoir une langue minorisée et d'avancer une politique linguistique en sa faveur peuvent aussi créer autant d'obstacles qu'ouvrir de nouvelles pistes. Soulignant les points forts d'une approche institutionnalisée, les recherches réalisées au Pays basque espagnol ont mis en évidence les effets de légitimation d'une approche managériale de la revitalisation linguistique, qui éloigne les initiatives des courants plus radicaux du nationalisme basque (Urla 2012). Les travaux menés en Écosse ont toutefois montré que l'accent mis sur le financement de projets évaluables ayant des impacts mesurables peut également nuire à une approche globale et à long terme des efforts de revitalisation et réduire le soutien à des initiatives plus petites et ayant un impact moins quantifiable ou rentable mais tout de même significatif (McEwan-Fujita 2005). Ces observations pourraient faire écho à certaines des critiques de l'OPLO, mettant en cause certaines décisions de cet organisme public concernant le financement d'initiatives (voir la discussion des débats dans Brennan à paraître).

Les défis sont alors multiples, les menaces sont réelles, et les voies qui ont traditionnellement promis une issue de secours peuvent parfois se révéler elles-mêmes périlleuses. Cependant, une perspective comparative souligne que tout n'est pas perdu, et qu'il faut peut-être chercher des voies plus inattendues pour ouvrir des pistes plus prometteuses. Malgré, ou peut-être à cause de, la minorisation de ces langues, des locuteurs qui ne seraient pas considérés comme traditionnels les introduisent dans des espaces qui ne le seraient pas non plus, donnant ainsi une visibilité nouvelle ou renouvelée aux langues minorisées dans divers domaines.

À la recherche des voies inattendues

L'année 2016, par exemple, a vu la naissance de la *Pop-Up Gaeltacht* en Irlande. Le terme irlandais *Gaeltacht* fait référence aux zones officiellement désignées par l'État irlandais comme les régions traditionnellement irlandophones de l'Irlande (voir Petit Cahill 2022). Les régions comprises dans la Gaeltacht sont en grande partie des zones rurales et sous-développées de la côte ouest de l'île. En 2016, cependant, deux amis — des jeunes gens un peu punk ou hipsters d'environ 30 ans — ont décidé qu'ils en avaient assez d'entendre dans les médias que l'irlandais était une langue morte et un gouffre financier, et ils ont donc décidé d'apporter l'esprit de la Gaeltacht dans la capitale de Dublin pour montrer que l'irlandais était bien vivant dans la ville. Pour la première Pop-Up Gaeltacht (autrement dit, une Gaeltacht éphémère), ils ont choisi un pub très fréquenté du centre-ville, créé un événement sur Facebook et espéré que les gens viendraient prendre un verre et bavarder en irlandais... ce qui a été le cas de plus de 250 personnes. À partir de là, le mouvement a pris de l'ampleur, avec des Pop-Up Gaeltacht organisées dans des villes et villages d'Irlande et du monde entier, tels que New York, Stockholm et Perth en Australie. Six ans plus tard, les Pop-Up Gaeltacht sont toujours régulièrement organisées en Irlande et ailleurs. Nécessitant à peine plus qu'une page ou un post sur un réseau social, ces rassemblements ont contribué à normaliser le fait d'avoir une vie sociale en langue irlandaise et ont rendu les locuteurs de la langue visibles et reconnus comme une clientèle potentiellement rentable dans l'espace urbain. Si de tels événements ponctuels ne peuvent évidemment pas compenser l'absence d'une pratique sociale généralisée de la langue, ils peuvent éventuellement jouer un rôle crucial dans le cas d'une langue telle que l'occitan, dont l'usage a tellement diminué que certains sociolinguistes ont constaté qu'il ne fonctionne plus comme la langue d'un groupe social mais plutôt comme une langue de réseaux de locuteurs dispersés (Alén Garabato & Boyer 2020 ; Boyer 2009). En raison de l'éparpillement des locuteurs, ces rencontres éphémères peuvent effectivement revêtir une importance accrue : comme l'observent Posocco et Watson (2022 : 10 ; notre traduction), "*les événements Pop-Up Gaeltacht unifient un public qui*

mène sa vie dans une zone géographique linguistiquement discontinue". Même si le soutien institutionnel et la reconnaissance et la représentation populaires de l'occitan en France sont certes très loin d'être comparables à ceux de l'irlandais en Irlande, une Pop-Up Occitània pourrait tout de même offrir l'occasion de rassembler et de rendre visibles les locuteurs et les apprenants d'occitan dans des espaces nouveaux ou inattendus.

Alors que le contexte irlandais offre une longue histoire d'initiatives innovantes, les défenseurs de l'occitan et du catalan n'ont pas besoin de chercher l'inspiration aussi loin que l'île d'Irlande. Au nord de l'Espagne, dans la communauté autonome d'Aragon, les récents développements concernant la visibilité de l'aragonais (une langue romane autochtone à un stade avancé de minorisation, avec quelques dizaines de milliers de locuteurs actifs) illustrent le potentiel des médias pour donner un nouveau souffle aux efforts de revitalisation linguistique. La reconnaissance officielle (et même la dénomination) de l'aragonais ainsi que du catalan reste vague en Aragon, où le va-et-vient des partis politiques a maintenu la politique linguistique en constante évolution, sans réel effet de protection (Burban 2016). Ce manque de soutien officiel n'a toutefois pas empêché le premier *late-night show* en aragonais de débuter en mai 2022 à la télévision aragonaise. L'émission, intitulée *A escampar la boira*, est animée par Jorge Pueyo, un jeune avocat qui a rencontré un grand succès sur Twitter et Instagram avec ses posts en aragonais. Au cours de l'émission, il aborde l'actualité aragonaise et mène des entretiens de manière ludique et multilingue, échangeant avec ses intervenants en aragonais, en catalan et en castillan. Le format linguistiquement libre de l'émission met en évidence un point fort des langues romanes minorisées comme l'aragonais, le catalan et l'occitan : si l'intelligibilité mutuelle peut bien sûr faciliter la transition vers le castillan ou le français, elle peut aussi faciliter les échanges interlinguistiques entre les locuteurs de ces langues, ce qui ouvre un espace pour de telles collaborations médiatiques ou artistiques innovantes. Les vagues récurrentes de renaissance musicale occitane et catalane attestent depuis les années 1960 de la puissance et de l'attraction d'une telle production culturelle linguistiquement accessible, et les audiences enregistrées pour *A escampar la boira* semblent suggérer qu'une telle ouverture vers les locuteurs des langues mutuellement intelligibles peut également permettre d'élargir le public d'autres médias : selon la *Corporación aragonesa de radio y televisión*, l'émission a débuté avec 14 000 téléspectateurs en moyenne, ce qui en a fait la troisième émission la plus regardée de son créneau et le contenu le plus regardé parmi le public cible des personnes âgées de 25 à 44 ans. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres concrets, des preuves anecdotiques suggèrent également que les inscriptions aux cours d'aragonais ont augmenté à la rentrée 2022, une hausse qui a été au moins en partie attribuée à la popularité de cette émission.

En outre, le début de la carrière de Jorge Pueyo en tant que personnalité des médias sociaux aragonais souligne le potentiel de ces voies pour mener à une certaine normalisation de l'usage des langues minorisées sur les nouvelles plateformes médiatiques. Des recherches récentes ont en effet mis en évidence les possibilités de sensibiliser le public à ces langues et de les investir de valeurs positives qu'offrent des plateformes telles que YouTube, Twitter, Instagram et TikTok (voir, entre autres, Cunliffe 2021 ; Cassel 2019 ; Cru 2018 ; Dlaske 2017). L'occitan ne fait pas exception : Jorge Pueyo lui-même a déjà été interviewé par la star des médias sociaux occitans, le YouToubaire *Parpalhon Blau* (@ParpalhonBlau), pseudonyme de Gabrièu Pelisson. En 2020, ce jeune niçois d'une vingtaine d'années a créé une chaîne YouTube d'apprentissage de l'occitan qui aujourd'hui compte plus de 6 500 abonnées. Après avoir élargi son champ d'action pour produire non seulement des cours d'occitan mais aussi des vidéos thématiques en occitan, *Parpalhon Blau* profite désormais de la proximité linguistique pour collaborer avec d'autres YouTubeurs et YouToubeuses comme la Catalane polyglotte Laura (@CouchPolyglot), qui propose entre autres des cours de catalan à ses 25 000 abonnés (Neumuller 2022). Bien que bénéficiant actuellement d'un nombre plus restreint de *followers*, deux autres comptes Instagram illustrent davantage les passerelles qui sont en train d'être créées entre l'occitan et d'autres langues sur les réseaux sociaux. Avec presque 800 abonnés, le compte *Occitan Words* (@occitan_words) propose des vidéos courtes et humoristiques qui enseignent des mots de vocabulaire dans plusieurs dialectes occitans, le tout sous-titré en anglais. Le compte *1 jorn 1 mot LSF* (@1jorn_1mot_lsf), quant à lui, propose à ses plus de 450 abonnés des leçons combinant l'occitan et la langue des signes française. Si de telles personnalités peuvent sembler confidentielles par rapport à la portée des médias traditionnels et nouveaux en français ou en castillan, il ne faut cependant pas sous-estimer l'impact que ces influenceurs des médias sociaux ont sur les jeunes en particulier. Suite à la publication des résultats de l'*Enquesta a la Joventut de Barcelona* de 2020 mentionnée ci-dessus, la mairie de Barcelone a proposé une série d'actions qui englobait la proposition de faire venir des influenceurs catalanophones dans les lycées afin qu'ils puissent servir de références dans l'usage de la langue. La mairie a également envisagé l'organisation des Jeux Floraux numériques, dans lesquels les mêmes ou les vidéos TikTok pourraient figurer parmi les différentes catégories. En facilitant le franchissement des frontières géographiques et générationnelles ainsi que linguistiques, les médias sociaux semblent donc capables d'offrir des voies encore inexplorées vers la normalisation des langues minorisées.

Un dernier chemin à brièvement emprunter avant de terminer ce survol concerne l'émergence de nouveaux usages des langues minorisées dans les entreprises du secteur privé. Au cours des vingt dernières années, la mobilisation

croissante des langues minorisées dans la dénomination et la commercialisation des entreprises, des produits et des services est devenue un phénomène bien étudié (voir, entre autres, Alén Garabato & Boyer 2022 a ; Duchêne & Heller 2012 ; Alcouffe 2010). Comme ces nouveaux usages sont souvent le fait de personnes qui ne parlent pas (ou peu) ces langues, ils tendent à mettre l'accent sur la représentation visuelle de la langue et des valeurs symboliques qui lui sont associées : authenticité, tradition, caractère local, etc. (Kelly-Holmes 2016 ; Pietikäinen et al. 2016). L'impact potentiel de ces pratiques peut donc être perçu comme une arme à double tranchant : bien que l'on puisse considérer qu'elles contribuent simplement à une patrimonialisation de ces langues, ces usages pourraient également être perçus comme offrant un nouveau terrain pour investir ces langues d'une signification et d'une valeur sociales et peut-être, aussi, économiques. Mes recherches en Irlande ont effectivement mis en évidence que la mobilisation commerciale du gaélique irlandais pourrait être liée à divers projets sociaux. Dans certains cas, l'engagement avec un irlandais largement visuel permettait aux gens de repenser leur relation avec la langue, des années après l'expérience négative qu'avait pu représenter son enseignement obligatoire à l'école ; dans d'autres cas, l'usage commercial de la langue représentait un élément clé de la reconstruction de l'identité irlandaise et du rétablissement des liens sociaux au sein des communautés locales dans le sillage de la crise de 2008 (Brennan & Petit Cahill à paraître ; Brennan 2018). Dans leurs travaux sur l'occitan et le corse, respectivement, Carmen Alén Garabato et Henri Boyer (2022b ; 2020) et Romain Colonna (2022) ont examiné la mobilisation de ces langues dans la dénomination et l'emballage des produits par des entrepreneurs du secteur privé dans le sud de la France et en Corse. Bien que cet engagement avec l'occitan et le corse ne représente pas nécessairement une augmentation de la fonction communicative de ces langues ou la fin de leur domination par le français, les auteurs soutiennent que cette tendance, toujours à petite échelle mais croissante, de « micro-actes glottopolitiques » témoigne d'une revalorisation positive de ces langues, qui par leur utilisation commerciale sont investies d'une valeur sociale et économique nouvelle ou renouvelée. Pour Alén Garabato et Boyer (2020), ces usages font effectivement preuve d'une considération notable pour l'occitan et lui confèrent de la légitimité et des fonctionnalités sociales qui le mettent sur la voie d'une forme de normalisation — réduite, certes, comparée au sens plein du terme, mais malgré tout bien réelle.

Un dernier mot pour la route

Avec cette brève perspective comparative, j'espère avoir offert quelques pistes de réflexion pour la poursuite de la lutte quotidienne pour l'occitan et le catalan. Bien entendu, de telles voies inattendues ne sont pas à emprunter

isolément, mais en tandem avec le travail crucial entrepris dans des domaines tels que la politique linguistique et l'enseignement. Bien qu'elles ne soient pas suffisantes à elles seules, elles pourraient tout de même jouer un rôle dynamique en faisant entrer l'occitan et le catalan dans de nouveaux espaces et en les portant à l'attention de nouveaux publics, tout en les investissant de nouvelles valeurs et significations sociales.

Delai del bilingüisme : l'occitan en Catalonha

Bernat JOAN i MARÍ

Doctor en filologia catalana (Balearas)

La lenga es plan de causas al meteis temps: un instrument fondamental per l'intercomunicacion humana, un senhal d'identitat collectiva, lo primièr material de la creacion de la pensada...

En tant que mejan d'intercomunicacion, es segurament pel lengatge que sèm venguts umans. Sèm umans perque dispausam d'aquel instrument fantastic que permet una comunicacion recursiva, sens limits, amb una capacitat extraordinària d'afaiçonar las relacions entre personas. Coma element d'identitat tanben, la lenga a de capacitats que passan la mesura: aprene una lenga vòl pas dire de renonciar a cap d'autra. Per tant, permet de cargar d'identitats multiplas e coerentas, causa que pòt pas avenir amb la majoritat dels elements que s'i fondamentan las identitats collectivas.

I a fòrça rasons, e de rasons de tota mena, per sosténer que la preservacion de totes las lengas constituis un ben per tota l'Umanitat. Quand se pèrd una lenga, tot lo genre uman i pèrd quicòm. Ni per aquò, la pluralitat lingüistica es pas totjorn estada vista coma una causa positiva. La majoritat dels Estats sorgits o afortits dins lo siècle XIX, seguissián un modèl jacobin e aderissián pas a un tal principi de respècte de la diversitat lingüistica. Mas aquel principi, per contra, fa partida de las valors partejadas dins l'Union Europèa. L'U.E. considèra que la preservacion de la diversitat lingüistica -de tota la diversitat lingüistica- constituís un dels objectius partejats dels Europèus.

Ieu veni d'Eivissa, al sud de las Illas Balearas, ai lo catalan coma lenga mairala e partegi cultura e istòria amb lo demai dels Païses Catalans. Ai agut de responsabilitats politicas en Euròpa e dins la comunautat autònoma de Catalonha. E ai assajat, cada còp que m'es estat possible, de trabalhar per defendre lo patrimòni lingüistic complèt, tant del meu país coma de l'ensem d'Euròpa. Del temps de mon mandat coma deputat al parlament europèu, planhi que capitèri pas de bastir una Agéncia europèa pel multilingüisme. Mas ai pas abandonat lo prètzfach ni l'idèa. Considèri que, aital coma existisson d'agéncias que regulan los medicaments o l'espaci aerian, i deuriá tanben aver una agéncia que trabalhésse per garantir la pluralitat lingüistica de l'Union Europèa (e, tanben, doncas, de cadun de sos Estats membres). Pensi que s'averariá fòrça util de poder comptar amb una Agéncia europèa pel multilingüisme.

Aital coma vos ai dich, ai agut tanben de responsabilitats dins lo govèrn de Catalonha. Foguèri secretari de Politica Lingüistica entre 2007 e lo començament

de 2011. E, justament, pendent aquel període s'aprovèt una lei que me'n fau mai que mai que glòria: la "Lei de l'occitan (aranés a l'Aran)", per desenvolopar dins la reglamentació l'oficialitat de la lenga occitana en Catalunya. Perque Catalunya es, amassa amb Luxemburg, l'unic país d'Euròpa que tenga tres lengas oficialas sul meteis territori. Dins lo nòstre cas, son lo catalan, l'occitan (nomenat "aranés" a l'Aran) e lo castelhan o espanhòl. Totun, la natura de l'oficialitat es desparièira perque, mentre lo catalan e l'occitan son de lengas consideradas coma pròpias per l'Estatut de Catalunya, l'espanhòl i es oficial en tant que lenga oficiala de l'Estat.

Las leis son importantas, e pensi que d'aquel costat Catalunya complís sos devers de cap a la sia minoritat nacionala istorica. Ça que la, las leis solas son pas jamai sufisentas per cambiar las dinamicas socialas, ni per resòlvre d'esper elas los problèmes nascuts dins la societat. E, ben segur, avèm pas tanpauc resolguda la question lingüistica dins lo nòstre país. Plan al contrari: sèm encara sus un camin plen de trapèlas e de problèmes. N'i a pel catalan, qu'es una lenga minorizada de cap a l'espanhòl que, vertadièriament, es l'unica lenga que compta en fach e recep tot lo sosten dels aparelhs de l'Estat. E de problèmes n'i a encara mai per l'occitan. Dins la Val d'Aran e dins l'ensem de Catalunya.

Comencem per parlar de l'ensem de Catalunya. Gausariá dire que solas las gents mai interessadas per la question lingüistica o per las questions politicas an plena consciéncia d'aquela granda valor que representa lo fach d'avèr tres lengas oficialas.

Fòrça gents se pensan que los Catalans vivon dins una "comunautat bilingüa", ont son oficials lo catalan e l'espanhòl. I a quitament de representants publics que sovent se desbremban l'existéncia de la lenga occitana. Parli pas de l'oficialitat, mas de la quita existéncia de la lenga. Aquela tresena lenga ven desmentir la simplicitat d'un luòc comun de longa repetit, que se destriarián pas que dos tipus de societats : las monolingüas e las bilingüas.

De fach, cada jorn mai las societats son multilingüas. La Question puèi es de saber quina es la lenga comuna partejada dins la societat, quina es la lenga que servís de ligam entre los membres de totas las comunautats lingüísticas presentas sul territori. L'oficialitat de l'occitan, en Catalunya, desmentís automaticament lo luòc comun e obliga a pensar d'una manièira mai dubèrta.

Per çò qu'es del govern de Catalunya, doncas, li cal encara far fòrça travalh per generalizar la consciéncia, dins tota la populacion, de l'existéncia de tres lengas oficialas, qu'una d'elas es l'occitan. E li cal far largament conéisser los dreches qu'aquò compòrta pels locutors de la lenga occitana. O cal far, perque de l'oficialitat lingüistica s'enseguisson tant de dreches coma de devers.

De dreches pels locutors e de devers per las administracions, per las institucions e tanben per las empresas privadas. E tanben s'enseguisson d'oportunitats. Foguèt l'oficialitat de l'occitan en Catalunya que permetèt de

tradusir oficialament dins aquela lenga los tractats de l'Union Europèa. I fau referéncia solament coma exemple.

Abans de far la difusion necessària dins la populacion catalana, lo govern deu melhorar las causas dins son quite funcionament interior, que fòrça còps se pren pas en compte pas la lenga occitana coma se deuriá far.

Aital, per exemple, se menèt recentament una batalha -que contunha encara dins lo domeni de l'educacion, per saber quina deviá èsser la lenga veïculara de l'ensenhament (o quinas, se n'i deu aver mai d'una). Lo govern de Catalonha mena la lucha per que la lenga veïculara de l'educacion siá lo catalan, en s'opausant mai que mai a las entitats espanholistas e als jutges espanhòls, que pretendon introducir de quòtas cada còp mai importantas d'ensenhament en espanhòl.

Mas a l'ora de defendre la lenga pròpria coma lenga veïculara lo govern a pas mes la meteissa fòrça per defendre -coma ieu o defendrai totjorn, aicí e dins quin autre luòc que siá- que dins la Val d'Aran la lenga veïculara de l'educacion cal que siá l'aranés, l'occitan. E que ni lo catalan ni l'espanhòl an pas cap de drech a li disputar aquela posicion.

Uèi lo dia, malgrat la proteccion oficiala, la lenga dominanta, dins la Val d'Aran, es l'espanhòl. E lo catalan tanben i a una preséncia notabla. L'aranés, l'occitan, encara uèi, es una lenga minoritària dins son pròpri territori lingüistic.

E es de la responsabilitat dels poders publics (Conselh Generau d'Aran, Generalitat de Catalonha, govern d'Espanha, institucions europèas) de far que l'occitan quite d'èsser minoritari en Aran e siá la lenga generala d'intercomunicacion, la lenga publica comuna de totes los Araneses, quina siá lor lenga mairala o lor primièira lenga (se lo terme "mairal" conven pas).

S'enseguís qu'es indispensable que la lenga veïculara de l'educacion, dins la Val d'Aran, siá l'aranés, l'occitan. Mas tanben que la lenga siá presenta en tota normalitat dins lo sistèma sanitari. O dins los tribunals de justícia. O dins las entitats financièiras. O mai dins los comèrcis. Dins l'espaci de lésers, dins los espòrts, dins los mejans de comunicacion...

Considèri qu'es del tot insufisent lo bulletin d'informacion en aranés qu'emet la Television de Catalonha. La programacion en lenga occitana, la calriá aumentar e la diversificar, de biais que los locutors d'occitan (e los Catalans en general) poguèsson accedir a mai de continguts en lenga occitana. Tanben caldriá establir d'espacis en occitan dins los mèdias escrites. E promoure la lenga occitana dins d'espacis coma los videojòcs o d'autres espacis ludics.

Catalonha viu, despuèi d'annadas, un procès que probablament desbocarà sus l'autodeterminacion del país. Serà pas facil, ni s'obtindrà pas deman e s'obtindrà pas sens còst, ni sens dolor. Serà complicat, ja o sabèm.

Mas considèri tanben que lo procès sus s'avèra practicament impossible d'arrestar, perque i a una part fòrça importanta de las gents que ja an trencat lo ligam amb l'Estat espanyol e cercan de bastir una novèla realitat politica.

Mas aquela realitat politica se pòt pas bastir, a mon vejaire, en copiant lo model que volèm daissar enrè. Se pòt pas bastir una Catalonha sobeiranament concebuda coma l'Espanya que nos a refusats. Per aquò, nos cal reivindicar e metre en valor la pluralitat lingüistica del nòstre país.

E, mai que mai, nos cal reivindicar e metre en valor la lenga e la cultura pròprias de la Val d'Aran, e d'Occitània tota. Cal demorar clarament consciénts que la defensa de la pluralitat fa partida de las valors europèas. Se pòt pas bastir una Euròpa unida en virant l'esquina als pòbles, a las regions e als ciutadans. Euròpa la bastirem entre totes, a comptar de la soma de totes los nòstres potencials.

Per aquel motiu, las lengas divèrsas constituïsson un element fondamental per la bastison del nòstre futur. Preservar las lengas minorizadas e las minoritats lingüisticas fa partida d'una convivència democrática e es indispensabla per manténer lo bagatge cultural de totes los Europèus. E n'es aital perque las nòstras lengas, se son ben primièr nòstras, son tanben de totes los que las vòlgan adoptar. Per aquel motiu una comunautat lingüistica totjorn serà un espaci dubèrt.

Ensenhar l'occitan, Robèrt Lafont al còr d'una aventura que contunha

Marie-Jeanne VERNY
Professeur émérite

Aqueste congrès que se ten sota l'imatge de Robèrt Lafont es tanben escasença de dire tot ciò que faguèt aqueste per permetre l'avançada en societat de la causa de l'occitanisme, dins totas sas dimensions. Per ma part es del domeni de l'ensenhament que parlarai, a partir de mai de 70 ans de lucha acarnassida.

Assajarai de faire un retorn istoric partent de l'après-guerra per n'arribar a las annadas recentas e ensajar de donar de perfectivas de reflexion e d'accion : reflexion e accion que, per Lafont, son totjorn estadas ligadas, coma i a totjorn agut, dins sa pensada, lo besonh d'agachar l'Istòria.

Las annadas 50 : a l'entorn de la lei Deixonne (1951)

Segur que 1951, amb la lei Deixonne, marca un moment important, probablament mai simbolic que concret, e mai se las enquistas menadas al prèp de primadièrs de l'ensenhament de l'occitan – Elèna Gracia, d'Erau, Jòrgi Gròs, de Nimes, o Andrieu Lagarda, del relarg de Tolosa¹ – mòstran la relativitat de l'influéncia de la lei Deixonne dins lor pedagogia. Aqueles primadièrs èran ligats d'un biais mai o mens pròche amb Célestin e Élise Freinet, e, per d'unes, Elèna Gracia mai que mai, avián ja començat de faire òbra en matèria d'apròchi de l'occitan, dins la relativa tolerància administrativa de l'après-guerra, mas en l'absència de tot encastre administratiu.

Los istorians², Felip Martel d'abòrd, puèi Olivier Moliner e Yan Espoux,

¹ Legir dins la revista *Lenga e país d'òc*, del CRDP de Montpelhièr, los numéros 41 e 42 sus aquestes primadièrs : Elèna Cabanas-Gracia, Ramon Chatbèrt, Jòrgi Gròs, Robèrt Lafont e Andrieu Lagarda. Sus Elèna Cabanas-Gracia, òm poirà consultar la tesi recenta de Philippe Canalès : *Hélène Cabanes-Gracia (1919-2010) : pionnière d'une pédagogie occitaniste*, tesi d'estudis occitans bailejada per M.-J. Verny, Montpellier, Université Paul-Valéry, decembre de 2021, consultabla en linha : <https://www.theses.fr/2021MON30069>.

² Remandi a d'obratges editats per las Presses Universitaires de la Méditerranée (Université Paul-Valéry – Montpellier) ont se mena una reflexion dempuèi mai de 20 ans, una reflexion sus l'istòria de l'ensenhament de l'occitan :

- Philippe Martel, *L'école française et l'occitan. Le sourd et le bègue*, Colleccions “Estudis occitans”, PULM, 2007. Veire mai que mai “Autour de la loi Deixonne”, p. 132 – 149.

an mostradas las aventuras que precediguèron la lei Deixonne, version edulcorada de proposicions de lei anterioras (comunistas d'una part³ e MRP de l'autra). Òm sap benlèu pas pro cossí Deixonne, designat per “sabotar” lo projècte comunista (causa que reconeis), finís que se pren al jòc e defend sa lei. Tant es que l'adopcion de la lei Deixonne mobilizèt los militants e que la data prenguèt una valor simbolica e mai practica e que se marquèt, per exemple, per l'espelison d'otisses pedagogics, revistas – *Cahiers pédagogiques de l'IEO, Lou Prouvençau a l'escolo* – del costat mistralenc, coma manuals⁴.

Coma dins mantun domeni, Lafont es al centre de l'accion d'aquelas annadas. Suscita e organiza los estagis pedagogics de l'IEO que recaman, cada annada, pendent 15 jorns del temps de las vacanças, de desenats de militants venguts per se formar. Conferéncias, talhièrs de musica, de dança, de teatre, de lenga... ne fan la matèria...

Sa correspondéncia conservada al CIRDOC – LAF.O – mòstra las ligasons establidas per Lafont amb los militants de las autres lengas, en començar per lo Breton Armand Keravel⁵. Fondan amassa lo MLCR – *Mouvement laïc des cultures régionales* – qu'obrarà per l'aplicacion de la lei Deixonne e la formacion

- Hervé Lieutard e Marie-Jeanne Verny, editors, *L'école française et les langues régionales, XIX^e – XX^e siècle*, Presses Universitaires de la Méditerranée, colleccion “Études occitanes”, Universitat Paul-Valéry, 2008 ;
- Hervé Lieutard e Marie-Jeanne Verny, coord., *Lengas* 65, “L'occitan et le catalan à l'école”, Presses Universitaires de Montpellier, 2009 ;
- Michel Lafon, *Qui a volé mon “patois” ? L'épopée scolaire aveyronnaise d'une langue proscrite*, Montpellier, PULM, 2015, obratge acompanyhat d'un filme de collectatge de testimoniatges ;
- Yan Lespoux, *Pour la langue d'oc à l'école. De Vichy à la loi Deixonne, les premières réalisations de la revendication moderne en faveur de l'enseignement de la langue d'oc*, Collección “Estudis occitans”, PULM, 2016. La lei Deixonne es evocada a las paginas 143 – 224 ;
- Hervé Lieutard e M.-J. Verny, coord., *Lengas*, n° 65, *L'occitan, le catalan et l'école*, PULM, 2009 ;

³ Sus las posicions comunistas, òm poirà consultar l'estudi d'Olivier Moliner, “Les communistes français et la promotion des langues régionales dans la période avant et après la Seconde Guerre mondiale”, *Arborescences: Revue d'études françaises*, ID : [10.7202/1001944ar](https://doi.org/10.7202/1001944ar)

⁴ Sus los manuals d'aprendissatge de l'occitan, me permeti de remandar a dos articles mieus : “Les manuels d'occitan : quelles images de la langue ?”, in *Identités, conflits, interventions sociolinguistiques*, Carmen Alén-Garabato, Henri Boyer, Amandine Denimal, Ksenija Djordjevic Léonard & Bénédicte Pivot, dir., Limoges, Lambert-Lucas, p. 409-421 e “La Littérature occitane dans les manuels scolaires”, in *Lengas* 83, “Manuels scolaires et langues régionales / Manuals escolars e lengas regionalas”, Y. Lespoux e MJ Verny dir., Université Paul-Valéry, PULM, <https://journals.openedition.org/lengas/1416>.

⁵ Un projècte de recerca occitano-breton a recentament estudiad aquel períòd de collaboracion intensa : <https://occitanica.eu/items/show/57663.MATRICULE>

dels mèstres, amb d'estagis organizats en comun. L'idèa de "laïcitat" es al còr d'aquelas annadas (çò que se compren de la part d'un militant breton que sap la concorréncia de l'ensenhament confessional) e la collaboracion s'establís amb la *Ligue de l'Enseignement*. Un trabalh de formiga se mena pròche dels elegits, per via de corrièr postal, e lo Ministèri es regularament interpelat.

Annadas 70-80 – naissença del moviment Calandreta – de cap a la professionalizacion de l'ensenhament – explosion de l'ensenhament en licèu – espròvas del bachelierat

Après d'annadas d'ensenhament dins lo segond gra (ont fasiá d'occitan : es per exemple al collègi de Seta que formèt Ives Roqueta, escolan de 6^a, e al licèu de Nimes que formèt Felip Gardy o lo cantaire Guy Broglia), Lafont intègra la facultat de letras de Montpelhièr ont Carles Camproux teniá ja cadièira. Amb l'ajuda de Paul Fabre – que nos a quitats aqueste 12 de genièr 2023 –, crèa los "Pichòts classics occitans" que servisson encara. Lafont ensenha – entre autres causes – l'istòria de la literatura occitana e emplena lo grand amfiteatre A de l'Universitat.

Las annadas 70 son aquellas d'una explosion del militantisme jove, amb la Novèla Cançon occitana, lo Teatre de la Carrièra, los recampaments del Larzac... L'obtencion de la mesura d'espròva bonificant al bachelierat va multiplicar lo nombre d'apreneires que, per la màger part, descobrisson un univèrs de cultura ligat a una lenga que lor es encara familièra, per granda part. Mantun militant d'ara es nascut d'un cors d'occitan al licèu. Lo nombre de candidats al bachelierat es important : a l'entorn de 10 000, segon los relevats publicats regularament per Georg Kremnitz dins la revista *Lengas*⁶, alara qu'èran unes 2000 a la fin dels ans 60 e que se comptan en quelques centenats a l'ora d'ara. Los ensenhaires son titularis d'una autra matèria e, en general, plan implantats dins l'establimet ont van assegurar en mai un cors d'occitan.

Al nivèl legislatiu, res de novèl, mas de circularas venon precisar la plaça de la lenga dins los cursus e als examèns⁷.

Es a la fin dels ans 70 (1979), en seguida dels exemples basc e breton Ikastola e Diwan, que nais lo moviment Calandreta, amb las doas primièras escòlas a Pau e a Besièrs. Los militants de Calandreta estiman insufisenta la

⁶ N° 8 (1980) per 1978 e 1979, n° 9 (1981) per 1980, n° 11 (1982) per 1981, n° 14 (1983) per 1982 e n° 15 (1984) per 1983.

⁷ Una publicacion de 2014, per la Ministra de la cultura, Aurélie Filippetti, fai la lista dels tèxtes relatius a las lengas de França : Les langues de France, ed. Dalloz. Version disponibla en linha a l'adreiça <https://www.boutique-dalloz.fr/les-langues-de-france-p.html>.

formacion donada dins l'escola publica. Reivindican l'occitan coma lenga de vida e lenga d'ensenhamant – e pas solament coma lenga ensenhada – e se referisson a la pedagogia Freinet⁸.

Lo vam aital donat dins un encastre associatiu es seguit qualques annadas mai tard per las primières experimentacions del bilingüisme a paritat orària dins l'ensenhamant public (primièiras escòlas a Sant-Africa, dins Avairon, e as Albi, dins Tarn), experimentacions permesas per la circulara Savary de 1982.

La circulara 95-086, dicha “Circulaire Bayrou”, del 7 d'abrial de 1995, contunha dins lo camin de desenvolopament de l'ensenhamant. Caldrà pasmens esperar 2002 e 2003 (Ministèri Lang) per que de tèxtes regiscan l'ensenhamant bilingüe public e que se crèen los CALR – Conselhs Academics de las Lengas Regionalas – a valor consultativa, ont, sota l'autoritat del Rector, se recampen administracion, representants de las collectivitats, organizacions sindicalas, associacions. I se pòt – teoricament dos còps per an – faire un punt sus l'ensenhamant public e associatiu. Aquí las referéncias d'aqueles tèxtes :

- Décret 2001-733 du 31 juillet 2001, “Création d'un conseil académique des langues et cultures régionales”. BO du 13 septembre 2001 <http://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/default.htm>

- Circulaire 2001-166 “Développement de l'enseignement des langues régionales à l'école, au collège et au lycée”. BO du 13 septembre 2001 <http://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/default.htm>

- Circulaire 2001-167 “Modalités de mise en place de l'enseignement bilingue à parité horaire” BO du 13 septembre 2001 <http://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/default.htm>

- Arrêté du 25 février 2002, modifiant l'arrêté du 31 juillet 2001, “Mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales” <http://droit.org/jo/20020306/MENE0200498A.html>

- Arrêté du 19 avril 2002 “Académies dans lesquelles est créé un Conseil académique des langues régionales” BO du 9 mai 2002 <http://www.education.gouv.fr/bo/2002/19/default.htm>

- Arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections “langues régionales” des collèges et des lycées, JO n° 120 du 24 mai 2003 page 8900, BO n° 24 du 12 juin 2003 <http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301049A.htm>

Entretemps, en 1992, èra estat creat lo CAPES d'occitan-langue d'oc. De professors podián enfin dintrar dins lo segond gra amb una etiqueta professionala reconeguda. Dins lo primièr gra, lo concors de recrutament especial de las escòlas

⁸ Per ne saupre mai sus lo moviment Calandreta, veire lo site : <http://www.calandreta.org/>. Legir tanben lo bèl obratge editat a l'escasença dels 30 ans del moviment : *Calandreta 30 ans de creacions pedagogicas*, editat en partenariat amb La Poesia, 2009.

bilingüas foguèt creat en 2002 e enfin, en 2017, la creacion de l'agregacion de las lengas de França, amb una part comuna a totes e una part especifica a caduna, donèt de perspectivas de carrièra als professors certificats, malgrat un nombre de pòstes estequit (1 per an, en mejana).

Las annadas 1980-2002 avián marcat de progrès vertadièrs, la mesa en plaça de cargats de mission d'inspeccion pedagogica regionala, de conselhièrs pedagogics departamentals, de jornadas de formacion oficialas sul temps de travalh. D'aisinas pedagogicas espeliguèron dins los CRDPs (*Centres Régionaux de Documentation Pédagogiques*) de Montpelhièr e Tolosa, en Aquitània tanben amb lo CAPOC, antena del CRDP que devendriá pus tard CANOPE...

Pasmens, començavan de demesir en parallèl los efectius de candidats al bachelierat e s'afondrava lo nombre de locutors "naturals" que porgissián als apreneires de modèls de lenga "de plena carn"⁹.

Pr'aquò – e paradoxalament – montava la demanda d'ensenhamant en lenga : las declaracions fachas als sondatges o mòstran. Mas las declaracions son sovent teoricas e valon pas engatjament ni d'inscriure los enfants dins de corses d'occitan, encara mens de se batre per la dubertura d'aquestes... Indican tot bèl just, amb l'estequiment d'emplec de la lenga, una baissa dels complèxes diglossics.

Après 2002, de recuols en seria

Après las annadas Lang, son venguts los recuols...

Rai, lo bilinguisme public se desenvolopa, los efectius augmentan, coma aumenta lo nombre d'escola Calandretas.

Mas aquela augmentacion dels sites d'ensenhamant intensiu e mai lo nombre d'enfants tocats, en primari e en collègi per de projèctes pedagogics occitanistas, amaga dificilament las recuoladas en licèu e, partent, l'agotament del pesquièr qu'alimentariá las universitats e los centres de formacion dels mestres – publics coma associatius :

- l'aumentacion del nombre total de coeficients al bachelierat a demesit lo pes relatiu de l'opcion facultativa e donc son atractivitat. Lo nombre de candidats, qu'aviá ja bravament baissat dins las annadas 1990, s'afondra. Remarca de relativizar pasmens : d'un biais general, la montada d'un consumerisme escolar de la part de las familhas fai pèrdre de prestigi als estudis literaris e la varietat de las lengas prepausadas e causidas s'afondra al detriment de l'anglés ;

- la reforma dels collègis (Ministèri Najat Vallaud-Belkacem), puèi aquela

⁹ Aimi aquela expression que Lafont aplica, dins son recit d'inspiracion autobiografica *Li Camins de la saba* (1965, reed. 1978, A Tots IEO), a la lenga parlada dins lo relarg de sos grands.

del licèu (Ministèri Blanquer), an per consequéncia una concurréncia acarnassida entre ensenhaments opcionals, qu'es terribla per las lengas regionalas ;

- lo nombre de pòstes al CAPES (mejana de 15 dempuèi la creacion) tomba a 12, puèi a 4 – e mai a 3 per 2023 – per 32 despartaments, quand n'i a 2 per lo còrse...

- las formacions universitàrias barran o demesisson lor ofèrta : son que doas facultats preparan a la licéncia e al CAPES : Montpelhièr e Tolosa quand i aviá tanben, autrescòps, Ais, Bordèu, Niça e Pau ;

- falta de pesquièrs de candidats sufisents, los pòstes dubèrts per l'administracion als concorses del 1^{er} gra son pas totes provesits !

La lei Molac d'abrial de 2021 e la circulara de 2021. Una avançada ?

Segur que n'es una, d'avançada, aquela lei “n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion”, dicha “lei Molac”, del nom de son portaire, lo deputat breton Paul Molac. Avançada al mens simbolica, estent qu'es la primièra lei especifica dempuèi Deixonne. Son adopcion per una majoritat transpartisana, malgrat l'oposicion del govèrn, marca un cambiament vertadièr de las mentalitats, coma lo nivèl dels debats a l'Assemblada Nacionala que nos esparnha bona part dels estereotipes acostumats¹⁰.

La temptaviva grossièra de censura per lo Conselh Constitucional a suscitat de protestacions qu'an menat a la circulara de decembre de 2021¹¹ – <https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo47/MENE2136384C.htm> – ont lo ministèri es estat forçat de clarificar sa posicion sus l'ensenhament per immersion¹².

Pasmens, aquesta lei, simbolicament essenciala, es estada escricha sens la definicion d'un budgèt vertadièr, indispensable per que los efièches se ne faguesson sentir...

Conten un article important per l'ensenhament, l'article 7 (ara vengut article L.312.11.2 del Code de l'Education) :

¹⁰ Sus los debats de la fin del siècle XX e la debuta del siècle XXI, se poirà legir dins lo dorsièr bailejat per Cristian LAGARDE, *Les « langues de France » : 20 ans après* (revista en linha *Glottopol* n° 34, julhet de 2020) l'article de Philippe Martel e M.-J. Verny “Les langues régionales au parlement, ou l'éternel retour”, http://glottopol.univ-rouen.fr/telecharger/numero_34/gpl34_07martel_verny.pdf.

¹¹ Òm trobarà sul site de la FELCO una analisi d'aquesta circulara : <http://www.felco-creo.org/17-12-21-communique-felco-circulaire-langues-regionales-du-16-12-2021-des-avances-mais-restons-vigilants/>.

¹² Lo Conselh Constitucional aviá temptat de censurar un article que permetiá l'experimentacion de l'ensenhament immersiu dins lo servici public...

“Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves”.

Important dins aqueste article, lo tèrme *proposer* : s'agís d'ofèrta e pas solament de responsa a una demanda que, o sabèm plan, ven essencialament de familhas ja conscientas.

De segur, la redaccion conten sos limits : l'expression “*dans le but de*” es prospectiva, mas i legissèm pas cap d'engatjament de calendrier nimai cap d'objectius chifrats.

Se paua tanben la question de las acadèmias occitanas qu'an pas signada de convencion amb las collectivitats territorialas e n'i a mai d'una : Ais, Clarmont, Grenòble, Niça... Res es pas dich de l'obligacion d'escriure e de signar una convencion entre Ministèri e collectivitats territorialas. Puèi, en l'abséncia d'un encastre nacional de prescripcion e de regulacion, risca d'èsser, un còp de mai, la contunhacion de l'inegalitat entre territoris en matèria d'ensenhament *de e en* lenga regionala, una inegalitat flagranta

- entre l'occitan e las autres lengas de França

- al dintre de l'espaci occitan entre las acadèmias en poncha (Bordèu – mai que mai dins sa part gascona, dins una mendre mesura dins Peiregòrd – Montpelhièr, Tolosa) e las zònas sinistradas (Clarmont, Grenòble, Lemòtges, departaments alpencs), las acadèmias d'Ais e de Niça estent dins una situacion intermediària.

D'autra part, los actors militants de l'ensenhament public sabon fort plan que l'autonomia de decision a cada nivèl (rectorat, departament – DASEN –, establiment) fai que, dins l'encastre de dotacion de mejans constrencha, la causida dels quadres es lèu facha ! Sabon tanben que la complexitat de l'organizacion del licèu que resulta de la reforma de Jean-Michel Blanquer rend impossibla la confeccion d'emplecs del temps que facilitesson als escolans l'accès a una opcion d'occitan. Sabon encara que, falta de mejans budgetaris especifics que davalèsson del Ministèri cap als rectorats concernits, aquestes fan de causidas, per exemple lo bilingüisme al detriment de l'ensenhament opcional, aquí ont las doas modalitats se deurián completar...

E per avançar ?

Nòstres atots : nos cal apuejar, de segur, sus l'avançada simbolica que representa la lei Molac, sus l'adesion majoritària de la representacion nacionala al desenvolopament de l'ensenhament de las lengas regionalas e en lengas

regionalas e sus una demanda sociala efectiva, e mai la volguèsssem mai activa.

Nos cal visar doas causas estrechament ligadas :

- lo desenvolopament d'un ensenhamant intensiu – dins sas doas modalitats : bilingüe a paritat e immersion¹³ – per formar de locutors vertadièrs e faire créisser lo pesquièr dels futurs quadres que n'avèm de besonh (ensenhamant public o associatiu, formacion d'adultes, mèdias, cultura, collectivitats...) ;

- la progression de l'ofèrta d'ensenhamant a l'escòla publica dins de modalitats variadas. Quines que sián los meritis de l'ensenhamant associatiu, lo marge de progression mai important se tròba dins l'ensenhamant public. Es aquí que cal anar quèrre los futurs apreneires qu'an pas l'astre d'aver de familhas demandairas e lor ofrir ("proposer", çò ditz la lei) un ensenhamant dins de formas variadas, d'una iniciacion culturala e lingüistica basica a un ensenhamant de lenga e dins la lenga. Un travalh sus las mapas dels territoris es necite per los cobrir lo mai possible. D'efièch, nos podèm pas contentar d'oasis d'ensenhamant intensiu environnats per un desèrt de lenga.

Parli de formas variadas estant lo pichòt nombre d'escolans que seguisson un ensenhamant intensiu :

- l'efectiu d'enfants escolarizats en 2022-2023, d'après lo site oficial de Calandreta, es de 3981 enfants per las 8 acadèmias de l'espaci d'òc ;

- per l'ensenhamant bilingüe a paritat orària dins l'ensenhamant public, arribam, per los territoris coberts per l'OPLO, segon las chifras d'aqueste, a un total de 7238 escolans (4081 dins l'acadèmia de Tolosa, 1033 dins l'acadèmia de Montpelhièr e 2124 per Aquitània). E mai se i ajustam quelques detzenats d'escolans per las acadèmias d'Ais e Niça, devèm a pro pena sarrar los 10 000 enfants per 8 acadèmias : una misèria !

Per aquò, de segur, l'Estat amb lo Ministèri de l'Educacion nacionala, es l'interlocutor essencial, mai que mai dins un periòde ont la temptation neoliberala es de se descargar dels servicis publics...

Mas las collectivitats an un ròtle de jogar. Mai que de simples distributors de subvencions, avèm besonh de portaires de politicas lingüisticas per que los apreneires rescontren la lenga en defòra de l'escòla, dins los transpòrts, dins la comunicacion (butelins de las collectivitats, expression occitana dins d'eveniments organizats : fièiras, fèstas, vòts...).

Avèm besonh d'oficis publics imaginatus e actius, que considèren que lor cibla son totes los enfants que vivon en cò nòstre e pas solament aqueles que las familhas son pro conscientias per exprimir una demanda d'ensenhamant.

¹³ Per çò qu'es de l'occitan, e de longa experiéncia d'ensenhamant a l'Universitat, me refusi de trencar sus las competéncias lingüisticas dels uns e dels autres : un estudiant vengut de Calandreta o del bilingüisme public a paritat orària an de competéncias lingüisticas equivalentas.

ENSENHAR L'OCCITAN, ROBÈRT LAFONT AL CÒR D'UNA AVENTURA QUE CONTUNHA

Avèm tanben besonh de pressions politicas dels elegits al prèp de nòstre ministèri e dels rectorats concernits : que nòstres elegits s'engatgen dins un rapòrt de fòrças per demandar de convencions amb d'objectius chifrats, de politicas de formacion iniciala e contunhada dels mèstres a l'auçada dels besonhs.

Se volèm que degun que viu en cò nòstre, d'ont que venga, pòsca pas dire “*Perqué m'an pas dit a l'escola...*”, coma o cantava Martí a passat temps, la rota es longa, mas sabèm la riquesa de la descobèrta.

La literatura coma legitimacion de la lenga ?

Claire TORREILLES
Agrégée de lettres classiques

L'exposicion adobada per lo Cirdoc e que podèm veire dins l'entrada bèla d'aquel Musèu Narbo Via es un bon preambul a nòstre prepaus : primiers tèxtes escriches en occitan, retraches d'autors, citacions e edicions princeps fan la mòstra d'un corrent duradís de literatura.

Que la lengua occitana aja per ela un capital excepcional d'òbras literàrias es de bon rapelar per l'establir dins sa dignitat istorica. Mas l'operacion de legitimacion de la lengua per sa literatura, tant agradiu foguèsse, e necita en un sens, manca pas de nos interrogar. Dins lo temps brèu fixat a l'exercici, pòdi pas qu'enonciar quelques luòcs comuns que vos prègui de perdonar.

La legitimacion es d'evidéncia per l'occitan medieval, las lengas romanicas estent nascudas de la causida literària de la lengua vulgara en luòc e plaça del latin. Lenga vulgara que los trobadors ne faguèron lenga literària.

Es pas tant evidenta per lo cas de l'occitan modèrne, per çò que foguèt apelat la segonda literatura occitana que comença al siècle XVI. Lo processus es coneugut : francizacion de la societat, l'occitan deslegitimat coma lenga sabenta quand lo francés ganha en legitimitat. Lo passatge se fa en dos sègles malgrat l'entrepresta d'aparelhatge e de mantenença del trobar que representa lo Consistòri del Gai Saber (*Gaia sciencia* a Barcelona) a la fin del siècle XIVⁿ. A Tolosa, un sègle mai tard, l'institucion s'apèla, en francés : *Collège de Rhétorique*.

A partir d'aquí, la question se pause de l'estatut incertan de la literatura dins una lenga minorizada. “*Réalité aléatoire dont le statut et le fonctionnement effectif restent très largement à interroger*”, escriu Felip Gardy que d'aquela realitat aleatoria es l'explorator infatigable. Mesuram l'escomesa de far existir una literatura d'oc dins un contèxte d'inferioritat diglossica que ne sabèm las trapèlas. Tre 1973, Robèrt Lafont pausa aquela question simpla que quitarà pas de i respondre dins son òbra d'escrivan e de lingüista : “*Que signifie ce paradoxe d'une littérature talentueuse en une langue socialement maudite ?*”.

En general, la noción de literatura es de mal definir : ges de critèris objectius mas solament una “*évidence fonctionnelle*” coma ditz Todorov, fundada sus “*un consensus intersubjectif et social*”, reven a dire que, justament, en occitan aquò fonciona pas o solament ponctualament. E mai lo consensus istoric de lenga non escricha o d'escrich sens valor (e per aquò massissament escampat, degalhat,

oblidat dins los fons d'archius...) nos empacha de rasonar sus un corpus estadís, qu'a la diferéncia del corpus medieval foguèt pas jamai considerat coma un legat cultural coerent.

Per los que, fins a uèi, capitèron de publicar, de far òbra imprimida e de se far un nom en occitan, aquò supausa totjorn una presa de consciéncia excepcionala. Escriure en lenga segonda – que gaireben totes los escrivans occitans son estats aculturats en francés – es un acte imprevist, un acte de resisténcia lingüistica per “*regussar la diglossia*”, çò ditz Lafont. Es aquela resisténcia inspiranta que dona a la literatura, per longtemps, una coloracion particulara, entre justificacion e nostalgia.

Segon los períodes, los autors prenon posicion dins la lenga e dins lo país. Siá en far dialogar las Nimfas, de Nerac a Montpelhièr, per far entendre al Prince de passatge las lengas de l'encontrada vestidas en poesia. Siá en se pausant en defensors de la lenga amb una retorica bèla que se fa resson de siècle en siècle :

*Armem nos de plumas agudas
Per orná lo gascon lengatge
Perqu'om prezique d'atge en atge
La gent ta' bera parladora
Com en armas es vencedora.*

Pey de Garros, *Poesias gasconas*, “Epistola 3 à H.B”, 1567.

*Nouirigat de Toulouso me play de manteni soun lengatge bèl.
Godolin, Le Ramelet moundi, “A tous”, 1617.*

*O ma lengo tout me zou dit
Plantarèy uno estèlo à tour froun encrumit !
Jansemin, Las Papillôtos, “À Moussu Charles Nodier”, 1842.
(vèrses gravats sul sòcle de l'estatua de Jansemin a Agen)*

*Vole qu'en glòri fugue aussado
Coume uno rèino, e caressado
Pèr nosto lengo mespresado,
Car cantan que pèr vautre, o pastre e gènt di mas.
Mistral, Mirèio, cant I, 1859.*

Es totjorn en contracòp de butadas istoricas de la francizacion (creis de la premsa dins las annadas 1830-40, desenvolopament de l'escolarizacion, exòdi rural aprèp guèrra...) que se manifèstan de presas de consciéncia en favor de l'occitan, lenga del pòble, dels trobadors, de las originas. Sindròme del darrièr locutor, regiscles d'enfança, desir de salvar la lenga son de motivacions d'escritura... O

pas. Es pas simple. L'investiment literari es l'afar d'un subjècte que sa bastison bilingüa es sovent complèxa, siá refolada, siá rebastida conscientament. L'òbra es lo luòc d'aquela bastison de se dins la lenga.

Aital. L'istòria de la literatura occitana es teissuda de moviments mai o mens longs, mai o mens interpretables, de reconoissença e d'oblit. Ensenhar la literatura occitana dins la diacronia, coma faguèri a l'universitat pendent un vintenat d'ans, es ensenhar una succession de "*mòrts e resurreccions*" per citar Claudi Alranq, o puslèu de sembla-mòrts e de vertadières renaissenças.

Los moviments Renaissantistas organizats dins l'espaci e dins la durada, coma lo Felibritge, al sègle XIXⁿ e l'occitanisme, al sègle seguent, faguèron e fan, tot parièr, la part bèla a la literatura per enauçar la lenga. Lenga totjorn viva dins lo pòble que n'es, el, la fònt inagotabla d'inspiracion dels creators, mas lenga sociologicament condemnada e desvalorizada dins la quita consciéncia de sos locutors (aire coneugut).

Cal reténer que lo Felibritge tant coma l'occitanisme se son donats los mejans pragmatics e simbolics de favorizar l'expression literària : reflexion teorica sus la lenga e sa grafia, fabricacion d'otisses coma diccionaris, gramaticas, metòdes d'aprendissatge e mesa en plaça de rets d'influéncias e de diffusion : escòlas o cercles locals, edicions, revistas. E mai intrada dins l'aparelh cultural e politic francés al nivèl mai naut, amb la cèrca de patronatges illustres : Nodier per Jansemin, Lamartine per Mistral, Aragon per Lafont.

Aqueles moviments capitèron de far grelhar de vocacions e de linhatges. La literatura se noirís totjorn de literatura e d'escasenças de publicar. O de jogar, per lo teatre, coma o vegèrem dins un collòqui recent.

Aquí se pòt dire que la literatura es una fònt de jovença per la lenga, òc. Mercé a un malhum d'escrivans e d'artistas, e una vida literària vertadièra, la lenga es dotada d'una intercompreneson larga inspirada per, mas diferente de la transmission familhala. Aquela mudason, madurason, afortida per l'ensenhament, a poscut semblar una desnaturacion de la lenga espontanèa, populara, ancorada dins la tradicion... Es un punt recurrent de polemica.

Òc-ben, per tornar al capital cultural que la literatura representa, es un capital de reactivar e renovelar de lònga, segon una dialectica complèxa que nos l'ensenhèt la lingüistica lafontiana.

Ara existisson de segur una creacion viva, una recèrca dinamica en domeni occitan, de mejans editorials e institucionals diversificats... mas tot aquò, o sabèm, sus una basa lingüistica estequida, amb una audiència nacionala reducha, sens Lamartine e sens Aragon ! Per lo moment.

Se la riquesa literària justifica la lenga dins una mesura relativa, al contra l'argument de la mediocritat es totjorn grandament eficaç per la descreditar. Los antiregionalistas ordinaris que descobriguèt Michel Feltin-Palas an l'idèa de

lengas orals, infòrmas, gaireben “comunautaristas” e que per aquò an pas sa plaça ni dins l’escòla de la Republica ni dins la vida publica. Es totjorn de bon citar, en exemple d’exclusion primària jos cobèrt d’umanisme, l’argumentari que Danielle Sallenave, escrivana e academiciana, publiquèt en 1999 e reprenguèt puèi mai d’un còp dins la premsa :

En proposant aux jeunes générations un retour à des langues qui n’ont survécu que dans les formes parlées, pour l’essentiel privées de l’indispensable passage à la maturité que donne la forme écrite, littéraire, philosophique, croit-on sérieusement leur offrir un avenir de travail, d’insertion sociale, de pensée ?

En responsa, vaquí ma traduccio :

En proposar a las joves generacions una lenga de tradicion culturala seculara, e provesida de l’indispensable passatge a la maduretat que dona la forma escricha, literària, filosofica, cresèm, seriosament, de lor ofrir un avenidor de travalh, d’insersion sociala, de pensada.

Claire TORREILLES

Oralitat, tradicion, identitat

Quentin PEYRÀS

Doctorant Université Paul Valéry

Parli aicí de mon ponch de vista de “collectaire de la paraula occitana tradicionala” sus la situacion de l'occitan e de la region narbonesa a partir d'aqueles tres concèptes. Dirai que l'oralitat occitana es çò que se trasmet pas dels libres, dels corses ni mai de la cultura academica o escriuta. D'alhors entendrem lo mot tradicion aicí amb un sens pròche de lo de transmission. S'agís de la transmission familiaria de la lenga occitana, que s'es rompuda globalament al mitan del siècle passat. Se pòt comprene lo mot tradicion tanben coma lo biais de çò que se lèga, biais tanplan especific a una comunautat e a un endrech. Aquel concèpte de tradicion m'es d'interès majament de çò que me permet de nommar “l'oralitat tradicionala occitana”, coma una appellacion aplicada mai a la forma que non pas al fons, varianta de “oralitat occitana jos sa forma dialectala tradicionala”. Autrament, los concèptes de tradicion e d'identitat presentan pas segon ieu d'utilitat per ma practica concreta del terren près dels locutors, e los vesi mai coma d'artefactes retorics dins los discourses. Çai que lai parlarai a la fin d'aquesta comunicacion d'identitat aplicada a l'occitanisme coma comunautat, sens ne far per aquò un concèpte claus.

Locutors e documentacion lingüistica

Nòstres locutors tradicionals venon tant invesibles que benlèu nos va caler cambiar d'*agach* sus la situacion lingüistica de l'occitan. Espiar sens illusion aquel païsatge diglossic, qu'es pas lo que vesíá l'occitanisme i a quaranta ans. Una situacion dura d'abséncia generalizada, una situacion gaireben “pòst-apocaliptica”, que l'apocalipsi i seriá estat l'agotament de la lenga orala, desapareguda del monde, venguda indisponibla. Quichi volontàriament sus la duretat del constat. Justament per l'amor de far jónher l'accion occitanista a aquela situacion.

La documentacion àudio e video d'una lenga per l'enregistrament dels locutors tradicionals se pòt sonar *documentacion lingüistica*. Se pòt citar en exemple las entrevistas videos que las realiza Lissandre Varena (sus Youtube : Suveprod). Es quicòm de different de la *revitalizacion lingüistica* mas es una ressorça indispensabla a aquesta. Indispensabla dins lo cas de l'occitan per quatre rasons non-exaustivas que doni aicí :

1. Cort-circuita l'abséncia de transmission. Fa possibla una transmission derivada e reproductibla. Fa venir accessible çò qu'era de marrit accedir,

fa venir present çò que se teniá per perdut. Reüssir a enregistrar ara la paraula occitana tradicionala, dels retirats agricultors per exemple, en tot estent causa de marrit accedir e mal aisada de far venir “presenta”, permet de contornejar parcialament l'abséncia resultada de la substitucion lingüistica pel francés. Una societat que la lenga tradicionala de l'endrech, que s'i sèrva mai que mai a cò dels retirats rurals, se fa venir disponibla a totes sus Internet, exemplificada, escotabla, totjorn es un pauc mai democratica e dubèrta vers la diversitat que non pas la d'una abséncia e d'un refolament total d'aquela lenga, en defòra de la folklorizacion fetichista e dels cercles familiars pròches (que sovent se'n pòdon sentir estigmatizats e vergonhoses encara uèi).

2. Crèa una prova, una evidéncia irrefutabla que l'occitan tradicional s'es pogut activar, en plen, a tal endrech a un instant *t*. Segon ieu es important de çò que vòl dire que quand foguèsse dins un monde qu'i aguèsse pas ren de fach de l'occitanisme – cap d'escòlas bilingüas, cap de libres, cap de Felibritge, cap de Mistral, cap de Lafont, cap d'IEO, cap de federacion Calandreta –, tot just çai desbarquèsssem, se encara çai deviam trobar, ni per lo francés generalizat, pas qu'un vièlh o una vièlha que parlasse occitan, que la posquèssem enregistrar parlar en occitan, eh ben amb aquò sol ja auriam pro de justificacion per l'amor d'o tornar bastir tot e d'i se faire a revitalitzar la lenga. Cada novèl enregistrament d'una paraula tradicionala en occitan torna justificar sul còp, en aquò sol existent, la totalitat d'un engatjament occitanista.
3. Per çò qu'es del nivèl formal d'estudi de la lenga, del còrpus, la documentacion lingüistica crèa una ressorça, un document de referéncia duradís, qu'es pro ben securizat pel futur.
4. Mai que mai, aquò valoriza la persona qu'es locutor tradicional, e teis una relacion comunicacionala – una relacion pròpiament occitana – entre enquestaire e informator, minimalament, que se pòt espandir puèi entre informator, productor e public. Espaci que se poirà explechar d'ans après lo moment de realization.

En França, s'es difusat lo terme *collectatge*, que supausi que ven dels musicians. Los musicians collectavan un repertòri musical. Considèri pas que siá lo mot pus adeqüat ara, del moment que s'aplica tant a de musica coma a de danças, e aital pòt desvirar l'atencion de la question lingüistica. Pòt tanben faire pensar al “collectatge” d'escobilhas o de trastes, coma fan aicí per netejar las platjas.

Exemples lengadocians :

L'accès a una documentacion orala, quand la transmission orala es flacassa, ajuda donques la revitalizacion de l'occitan. En Lengadòc se poirà citar un dels luòcs pus documentats amb l'exemple del Segalar roergat. Aumens quatre

campanhas de collècta lai an produch un abondi de documents orals. L'oralitat occitana d'aquel endrech se tròba de fach accessibla a totes. I a, se non es una sinergia, una tendéncia vers una sinergia que se bota en plaça entre :

- locutors tradicionals (païsans retirats per la màger part) ;
- associacions occitanistas que ne'n documentan la lenga (IEO, Cordae...) ;
- ensenhamant (escolas, regents e ensenhaires de la region e de la region pròcha) ;
- populacion (implicacion, restitucions sus plaça, conscientizacion dels elegits, valorizacion dels locutors e de lor familha) / lo public Internet (curioses, *aficionados* internacionals...) ;

Aquò baila l'impression generala d'una comunautat que se responsabiliza pel futur a l'entorn de sa lenga en dangièr, que ni per l'estat dificil de la lenga pren en compte e va querre la paraula occitana dels abitants.

A l'opausat, dins d'autres endreches me sembla de veire una terribla manca de documentacion orala de l'occitan, que pòt entravar la revitalizacion. Aquesta es la situacion, que teni per problematica, de Lengadòc mediterranèu. Aqueste país onte sèm uèi, de Nimes, Montpelhièr, Besiers e Narbona. Problematica perdeque mena a de disfoncionaments. I a pas de documentacion de l'oralitat per aquesta plana viticola urbanizada. Aici, l'occitanisme institucionalizat e associatiu pareis tot al còp galhard e visible (se pensam al sèti de la federacion Calandreta, al Cirdòc, a la quantitat d'escolas e de cercles occitans, a l'universitat a Montpelhièr...) e per aquò flac : flac que sembla pas aver gaire de relacion a una tradicion orala, o se encara n'i a una, aquela relacion es totjorn pas disponible pel futur, es pas securizada.

Avèm pas, per exemple, cap de testimoniatges en òc sus la vida d'autres còps aici per la plana. Preni dos exemples emblematics que me tafuran del temps qu'escrivi aqueste texte :

- la memòria orala de 1907 sembla qu'a pas daissat de traça en occitan en format àudio. La memòria viticola tanpauc. E pasmens sembla pas de creire amb tot lo borbolh occitanista a l'entorn d'aquelas tematicas que i aguèt del temps que i aviá encara tant de locutors. I aguèt ben d'enquèstas de realizadas en occitan (Pech & Maurin, 2007), mas lo supòrt àudio sembla perduto de fòrt marrit trobar ;
- los rugbymans de l'ASBH de Besiers cantavan totes un imne en occitan encara los ans setanta. E los occitanistas o sabèm pas. Perdequé s'es pas pogut amassar aquò de pel sòl, quand caliá pas que s'acatar ?

Se los locutors tradicionals son mai que mai de païsans, serà qu'i a una abséncia de païsans per aqueste país, e serà impossible de gardar de traças de l'oralitat tradicionala aici ? Onte son ara los locutors tradicionals de Bajas, de Puègserguièr, de Pesenàs, de Balaruc, de Vendargues, de Manduelh ? Me pausi la question de bon. Coma se pòt saupre coma parlan aquel monde, quin accent, quin biais, quina musica de la paraula ? Existís jamai un sol enregistrament que

permata d'o saupre, delai las traças escriptas ? Cossí avèm tant d'enregistraments de l'occitan tradicional de Tarn o d'Avairon, e non pas de la baissa audencia, erautesa o gardesa ?

I es donc un problema de “tradicion lingüistica” aici. Sèm aquí amb pauc de causa de portar a las generacions futuras. Serà que s'es foncionat coma per anticipacion, coma s'existiguesson pas los occitanofòns ? En bastissent una cultura de substitucion espectaculara ? Se buti la critica mai luènh, e me perdonaretz aquel ericament, diríai que capitam un paradòxe : *s'apara una cultura, sens saupre de qué se compausa.* Quina pertinéncia i a, al respècte de la situacion lingüistica, d'inventar de *totèms* a de comunas que n'avián pas, o d'espandir una animacion d'aspècte exotic coma *Martror*, tot aiçò en nom de la cultura e de la lenga locala, quand del meteis temps i a pas ges de recèrca per anar escotar los locutors tradicionals d'aqueles endreches ? Onte es la responsabilizacion a l'entorn de la lenga dins tot aquò ? Pauc se'n manca que tot aquò sembla una novèla onda de folklorizacion.

Rai, de prene la postura de l'aparaire de l'autenticitat que repròcha a l'occitanisme de n'estre disconnectat es una brava rassèga. Es pas la que cèrqui d'avèr, que l'autenticitat es pas un concepte que m'interesse gaire. Coma que vire, la situacion complicada que presenti s'apren pas de tot solament de l'occitanisme. Mas l'escomesa es que l'oralitat tradicionala informe lo monde cultural occitanista, e li impòrt. Aquela informacion, posada al present de “l'oralitat tradicionala disponibla”, cal que faga partida del magma d'informacions que nos caldrà aver a posita pel futur, se volèm aver quicòm de dire de pertinent sul país, de mai pertinent que l'associacion dels cagaraulaires de Sanch Inhan o del club de Tennis de Quissac. Non pas que calga imitar la tradicion, per un localisme totalament artificial e inefectiu, mas per sola fin que la pogam emportar e mòldre dins l'òbra occitana de transmission, de responsabilizacion a l'entorn de nòstra lenga, e la projeccion vers l'avenidor.

Adonc logicament caldriá far clantir una crida ara : anem enregistrar los locutors que demòran uèi ! Lancem de campanhas d'enquèstas a onte manca la documentacion. Aquò rai : es mai qu'urgent, e mai dificil. Mas aquela mena de crida risca de faire pas gaire. Adonc de qué fasèm ? Comencem per prene consciéncia collectivament d'aquela abséncia (relativa) de ligam amb un element de l'equacion qu'es l'oralitat dels locutors tradicionals occitans. Mancança que deu pas èstre una vergonha, vergonha d'assumir sabi pas quina falhida occitanista, que menariá pas enluòc. En revenge cal que nos ajude a tornar botar un sens a l'occitanisme, un sens que lo passe, que siá pas la sola auto-reproduccio ciclica d'una vida d'entre-se. Saique benlèu aquò seriá ben mai aisat, e nos i veiriam melhor, se i aviá pas ren de fach encara. Uèi cal a l'encòp anticipar de campanhas de collèctas d'urgéncia aquí onte se pòt faire, e anticipar un futur amb de palms entiers de l'oralitat tradicionala occitana que se sián estats perduts definitivament. E aver un discors e una actitud que sián tanben curatius, en parallèl amb l'embolnament de la biodiversitat. Coma o diguèt en Jaume Còsta, començar de

cercar de novèlas istòrias e d'escotar las istòrias dels Occitans. Bailem-nos la consciéncia, puèi los mejans, de posar a una *tradicion* de l'oralitat, per l'amor d'enriquesir *l'identitat* de l'occitanisme.

Bibliografía

PECH Rémy & Jules MAURIN, 2007, *1907, les mutins de la République : la révolte du Midi viticole*, (préface de Maurice Agulhon), Toulouse, Privat.

Documentation audio-vidéo citée, sites internets consultés le 10/10/2023 :

CORDAE-LA TALVERA, Centre de documentation : <https://cordae-talvera-documentation.kentika.fr/>

COSTA Jaume, 2022, L'occitanisme, enjòc politic o passatemps?, en linha sus Jornalet : <https://www.jornalet.com/opinion/20483/occitanisme-enjoc-politic-o-passatemps-v-istorias>

INSTITUT OCCITAN DE L'AVEYRON, Base de données *Al canton & Opération País* : <https://www.occitancity.com/>

VARENNE Lissandre, *Suveprod*, collectages vidéos en occitan : <https://www.youtube.com/@SuveProd/about>

Transmission de la lenga : continuitat o ruptura ?

Éric FRAJ

Aggregat d'espanhòl e de filosofia

I. Introduccion

Per qualqu'un qu'intrèt en occitanisme en 1970, a l'atge de 14 ans, es una evidéncia –e un eufemisme– de dire que, en Occitania, lo païsatge lingüistic de l'occitan a fòrça cambiat dempuèi aquela època. De personas locutrioses eretièras de la lenga, n'i aviá encara fòrça, dins ma família¹ o en defòra d'ela. Dins l'occitanisme, èran plan majoritàrias. Aquel monde occitanistas èran capables de parlar un occitan local dins un contèxte popular, mas tanben d'escriure e s'exprimir, quand caliá, dins un occitan mai comun per dire pas “referencial”. Aguèri l'astre de profitar d'aquela bona escòla. Uèi, de monde que parlan un occitan popular, eretat d'una linhada occitanofòna, n'i a tocantés pas mai. Çaqueŀà la lenga subreviu, emai siá jos respirator artificial. Un ensenhamant minoritari, parcial, esparsit; una transmission familiaria militanta ultraminoritària; una preséncia mendre e fragila dins los mèdias associatius o publics (ràdio, television, web); una ofèrta culturala pro rica çaqueŀà (libres, filmes e disques, concèrts, bals, representacions teatralas, exposicions, eca.) mas pas totjorn promoguda coma caldríá e, doncas, d'audiéncia limitada; una inscripcion simbolica de la lenga –subretot escrita– dins lo païsatge urban e rural (placas, panèls, cartèls, anoncis divèrses), son los principals elements que permeton a la lenga de polsar encara. Al sens contra de çò que se passa en Catalunya-Sud pel catalan, emai ignòre pas ieu los problèmes qu'encontra l'usatge d'aquela lenga sul sieu pròpri territori, l'occitan subrenada dins las aigas bassas de la socializacion.

Las encausas de sa desocializacion son coneigudas e plan analizadas. I tornarai pas aici. Mas demest elas, n'i a doas que m'interèssan particularament, perque dependon pas principalament de fòrças exterioras mas de nosautres e

¹ M'estimi mai escriure *família*, per de rasons etimologicas, latin [familia], que non pas *familha* (que practiquèri longtemps). Sabi que *familha* existís despuèi l'Edat Mejana mas dins los escrits medievals òm pòt trobar tanben *familla*, çò que mòstra que la fòrma en *-lh* èra pas la fòrma unica e definitivament fixada, e subretot *familiament*, *familiarment*, *familiaritat*, *familiar*, *familian*, *famelial*, eca., totas fòrmas que mantenon lo *-lia* etimologic. D'unes me dison que *familha* es ara socializat, mas l'argument concernís pas qu'una socializacion reduida (qualques milièrs de personas) e bota en abans l'usatge: los meteisses, quand aquò lor conven, sabon al contrari metre l'etimologia en abans contra l'usatge (coma o veirem mai luènh). En mai, se pòt pas considerar qu'una error anciana e sedimentada ne demòra pas mens una error? Enfin, escriure *família* mòstra la proximitat de la lenga amb plan d'autras lengas latinas: catalan, castelhan, portugués, romanés, italian, galhèc, còrse.

nosautras occitanistas, de las nòstras causidas lingüísticas, conscientas o inconscientas, las qualas determinan grandament çò que transmetèm:

- a) lo *hiatus* establit, long del procès d'occitanista de la lenga d'òc, entre los mòdes lengatgièrs dels locutors eretiers non-militants e lo dels militants per la lenga e/o aquel dels parlaires novèls. Aquesta discontinuitat es pas novèla: Felip Martel (2015, 283-307) consacrèt un article edificant sus las polemicas graficas e lingüísticas dintre lo Felibritge. Mas es d'aitant mai viva a l'ora d'ara que lo parlar tradicional s'escantís amb la despartida progressiva dels locutors eretiers;
- b) la tendéncia, ges novèla mas exacerbada d'aquesta passa, a reivindicar e promoure l'esparpalh de la lenga en una miriada de variantas, çò que fa pauc evidenta l'unitat de l'occitan e sa transmission a l'escala d'una societat modèrna e, ribon-ribaina, uniformizatritz. Òm vetyl per exemple de personas joves que desiran parlar e escriure un vivaroalpenc *en ca-* (valent a dire que, per ex., pronóncian *cabra*) per se distinguir de las qu'o farián *en cha-* (que, elas, prononciarián *chabra*). O d'autras que vòlon apréner l'occitan de la val de Lèsa e pas un autre, eca. Es una quista fantasmatica mas interessanta: de monde vòlon retrobar un occitan especific, per fidelitat a un lòc precís e que totjorn remanda a una istòria e a d'èssers aimats, a l'enfança, eca. Cal pas ignorar o mespresar los motius afectius que pòdon butar a la recuperacion d'una varietat de la lenga. Mas se cal mainar que pòt èsser una quista sense fin, qu'aquel parlar –emai siá delimitat– es pas un, pas omogenèu, mas plural el tanben e que, si pasmens pòt convergir amb plan d'autras fòrmas lengatgièras, es desenant pus parlat que per pauc de monde. Tanben cal èsser conscient que la cèrca legitima d'autenticitat pòt menar al replec sus una supausada (e mitica) puretat atribuïda a tal o tal parlar, a una vertadièra fixacion localista e particularista qu'oblidariá o refusariá la question de la possibilitat d'una comunicacion larga, la pus obèrta possibla, la question de la panoccitanitat, tot coma oblidariá o refusariá la question del monde qu'aprenon, de l'ensenhamant (escolar o autre), e nos remandariá a una epòca anteriora al projècte occitanista de se donar, al delà de las fòrmas localas, una lenga comuna minimala.

II. Problematica

Qué transmetre doncas, e cossí transmetre, al sègle XXI^{en}, dins un contèxte marcat per una exigència de comunicacion e de comprehension maximalas, una lenga aitant esclatada e aitant tocada per un enòrme deficit de transmission? Si

cal una autoritat lingüistica, de quina mena? Una lenga de referéncia impausada pels sols lingüistas o puslèu un estandard, valent a dire “lo frut de la validacion pels usatgièrs d’una proposicion erudita” (Lagarde, 2022, 364)? Enfin, si s’impausa lo referencial, o l’estandard, quin rapòrt se deu establir entre el e las varietats, quina plaça deu eventualment daissar –dins la transmission– a l’expression de çò vernacular? Mai precisament encara, cal una continuitat entre lenga ersetada e lenga apresa (ensenhada)? E, s’es lo cas, de quina sòrta ?

III. L’autoritat

1. Generalament, la sciéncia lingüistica, mai que mai la sociolingüistica catalana, considèra que, dins tot procès de revitalizacion d’una lenga minorada, cal una autoritat per ‘normativizar’, valent a dire codificar la lenga en trabalhant sul sieu *cörpus*. Es lo ròtle d’una institucion (Academia, Institut, eca.), que sa tòca es de fixar un ensemble de nòrmas (una lenga de referéncia) o un estandard. Puèi, dins un segond temps, es necita una autoritat per ‘normalizar’ la lenga normada en la difusant e impausant a la societat, mercé a de politicas lingüisticas jutjadas adeqüatas, valent a dire en trabalhant sul sieu *status*. Es evident que, en país d’òc, ne sèm encara a la fasa del normativizar, qu’en l’abséncia d’una instància politica qu’aja lo poder d’impausar massivament una nòrma, la fasa de normalizacion es a penas escapolonada, fòrça parcialament e localament, dins las regions *Nouvelle Aquitaine* e *Occitanie*. Transmetèm doncas dins los estableiments escolars, los corses per adultes, eca., una lenga normativizada sul plan grafic, mas fluctuanta quant al lexic, las fòrmas verbals, la sintaxi, la fonetica e la fonologia.

2. Si lo cas còrse permet de nuançar çò que venèm d’afirmar per çò qu’es del coble normativizacion/normalizacion, se vetz que, en Corsega coma en çò nòstre, malgrat la volontat d’estandardizar pas, o l’impossibilitat d’o far, apareis la necessitat de se donar una nòrma comuna per compensar l’escantiment dels parlaires ersetiers en ne prenen la seguida : cal plan *una* lenga pel monde qu’aprenon lo còrse² o l’occitan.

² D’efièit, jos l’influéncia de la teoria lingüistica de Marcellesi, defensor del concèpte de “lenga polinomica”, s’estandardiza pas (cap d’Academia), se respècta oficialament la varietat dialectala dels parlaires dits “naturals”; mas, factualament, se normaliza (a

IV. Referencial e varietats

En Occitania, sembla pas que i aja un estandard al sens definit mai naut per Cristian Lagarda, e o podèm reticar : lo vai-e-veni entre lingüistas e usatgièrs de la lenga es rare e, quand existís, se redutz a d'escambis entre quelques occitanistas, escambis que los occitanofòns non-occitanistas i participan pas. Si lo projècte d'un estandard es pas abandonat (véser los trabalhs recents de F. Vernet, Jacme Taupiac, los de l'Academia Occitana e del CLO), dins l'estadi actual de pòstdiglossia e de concurréncia normativista (mistralisme, IEO, Congrès Permanent de la Lenga Occitana, Academia Occitana, CLO, eca.) es pasmens la variacion, grafica e orala, que senhoreja. Ni pel quasi consensus sus la necessitat d'avet un referencial comun, cap d'autoritat lingüistica es pro reconeguda socialament o per las institucions publicas, doncas pro fòrta, per aver lo poder de trencar, de normativizar, e los modèls referencials prepausats demòran de tota faïçon inacabats e concurrents. D'un autre latz, coma es estat dit, avèm pas gaire d'espleits per normalizar tanpauc (l'OPLO es un organisme que sostén la promoción, l'ensenhament e la transmission de la lenga, es pas una entitat normativa). Dins aquelas condicions, aguèssem una demanda massiva de lenga, auriam una vertadièra identificacion sociala a un "modèl" lingüistic, quin que siá? Se pòt pensar que non. Los devesiments intèrnes de l'occitanisme, l'abséncia d'una autoritat lingüistica unica, indiscutibla e reconeguda, las dificultats evidentes del projècte politic, son, sens èsser las solas (se'n manca), quelques unes de las encausas que fan que lo desir de lenga demòra minoritari e, quand i es, que pòsca èsser contrariat. D'efièit, la concurréncia normativista permanenta e las contradiccions dels diferents discourses que se vòlon magistrals sus la lenga pòdon èsser de fonts d'inseguritat lingüistica pels aprenents, e mai per de monde confirmats, quand es pas de mesfisança e descoratjament. Basta d'èsser al contacte de gents qu'aprenon la lenga per ne far regularament la constatacion. Es dins aquel contèxte d'inseguritat lingüistica, de tension entre ideal d'una lenga comuna e efectivitat d'un escampilhament dels biaisses de s'exprimir, que se pausa la question de la transmission de la lenga. Què transmetre, cossí e perqué?

l'Universitat [ESPE], a l'escòla, dins los mèdias, dins la politica del Conselh Executiu de Corsega): los aprenents son encoratjats a far lor un cors referencial. Si s'estandardiza pas, son mesas al punt e en plaça doas grandas varietats de referencia, correspondent a un devesiment geografic : la version Pumonti (que correspond a la meitat meridionala e occidentalala de Corsega) e la version Cismonte (que correspond ela a la partida nòrd-èst de l'isla).

V. La transmission

1. Reduire l'escart

Sabèm que, aprenents o pas, e per mai d'una rason, parlarem pas jamai pus l'occitan coma lo papeta o la mameta lo parlava. Tornarem pas al parlar reiral. Qui sap legir sap qu'aquò foguèt pas jamai mon prepaus (Fraj, 2013). Mas se constata qu'es entre los aprenents (sistèma escolar o corses per adultes) que l'escart ambe lo parlar tradicional es mai grand, e per doas rasons principales (Sibille, 2020, 43) :

- ignorant de l'occitan vernacular e influenciat pel francés, lo novelari a tendéncia a utilizar de calques franceses (syntaxics, semantics, verbals, fonetics, etc.);
- o, al contrari, butat pel desir ideologic (conscient o mimetic) de la mai granda distància amb lo francés (desir que fa flòri dins lo renaissentisme actual mas se tematiza pas coma tal), lo novèl aprenent emplega de causidas morfològicas minoritàrias, de mots rares, arcaïcs, pauc espandits, o un torn de registre sentit coma “naut” (literari, academic), d'ipercorreccions o, de còps, d'invencions que respèctan pas las règles abitualas de formacion dels mots (*influençador*, per ex., per parlar d'una persona).

Totas causas que, d'un extrème a l'autre, l'alunhan d'una practica lengatgièra eretada³. Aquò seriá pas un problema si lo projècte occitanista èra de cultivar un entre-se sectari, de crear una comunitat tancada, una mena d'isla centrada sul sieu monilh. Es pas lo cas: istoricament, l'occitanisme se dona una vocation sociala e politica. Dins aquela mira, e dins la d'una revitalizacion efectiva de la lenga –e pas sonque d'un simple afichatge simbolic– un alunhament rapòrt a la lenga vernaculara nos sembla totalament contraproductiu. D'efièit, s'alunhar de la lenga eretada es se destriar de la categoria de personas qu'encara practican una lenga populara. Mas es se separar tanben de la granda quantitat de locutors passius⁴, aquela part de la populacion qu'es encara capabla de far la diferéncia entre parlar natiu e parlar non-natiu, es a dire de lo recebre coma familiar o

³ Pasmens cal notar, per circonscriure mai la realitat, qu'una meteissa persona aprenenta pòt combinar de caracteristicas d'un o l'autre tipe d'escart. Per ex., utilizar de calques lingüistics franceses e, a l'encòp, de mots reputats “bloses”: “*Es mai òrb que çò que cresíai*” puslèu que “*Es pus avugle que non cresíai*”. E, de segur, s'i pòt eventualment apondre una fonética e una prosodia pus francesas qu'occitanas. Sus tot aquò, véser Jean Sibille (2020, p. 43).

⁴ Un locutor passiu aperten a una categoria de personas que foguèt sufisentament expausada a una lenga dins l'enfància per n'aver una comprehension nativa, mas que la mestreja pauc o pas. Abalit dins un environment ont la lenga èra parlada, venguèt pas jamai un locutor actiu d'aquela lenga.

estrangièr. Pasmens, los locutors passius son sovent la mira dels esfòrços de renovèl d'una lenga per augmentar rapidament lo nombre de locutors, perque son susceptibles de far lors de competéncias d'expression activa e quasi nativa pus rapidament que las personas qu'an ges de coneissença de la lenga. Francament, sèm tan fòrts e fòrtas que nos poscam passar d'aquel vivièr potencial?

Lo monde que, d'un biais o d'un autre, eretan (d'una part) de la lenga son sensibles a *l'aire de família* del parlar de l'interlocutor (coma a son abséncia). L'acceptacion del parlar de l'autre es pas ligada, dins aquel cas, a son estricta identitat lingüistica amb lo parlar del receptor, s'apren al fait que li sembla, que compartís amb aquel parlar quelques caracteristicas minimalas, e particularament per çò qu'es de la prosodia. Ne fau regularament l'experiéncia, que siá dins la vildota ont demòri o dins totes los parçans ont vau cantar. Çò decisiu, es pas l'identitat lingüistica amb los locutors tradicionals (l'avèm gaireben pas jamai) mas d'aver en boca una de las musicas possiblas de la lenga, e que siá reconeguda coma tala. Impòrta pauc, finalament, que diga “conéisser”, “conóisser”, “conéisher” o “conéguer”, pro que la coloracion sonòra de mon dire me faga percebre coma un membre de la meteissa família lingüistica. Los occitanofòns non-occitanistas an de besonh, per aderir çò pus mens al nòstre discors de recuperacion lingüistica, de nos reconéisser coma fasent partida d'aquela família. L'ensenhamant de la prononciacion tradicionala, *r* apicala compresa (dins las zònas concernidas), me pareis pas èsser, doncas, una opcion mas una necessitat indefugibla. En mai, cal pas sosestimar tanpauç lo plaser estetic que se pòt sentir al ausir la lenga parlada amb un autre accent natiu, o gaireben natiu, dins un sentiment “d'estranha familiaritat”⁵ qu'es pas desplasent...

Ara, tot çò dit tocant las melodias de la lenga es tanplan valable pels domenis sintactic e lexical. Aquí tanben, nos cal reduire l'escart entre lenga ersetada e lenga dels usatgièrs novèls. Si volèm (re)crear un “afècte comun” (Costa, 2023) amb lo mond dels parlares ersetiers, cal començar per transmetre un lexic que siá comun als dos mondes: lo dels occitanistas e lo dels “patesejaires”. Per ex., ensenhar “defendre” e “interdire” (fòrmas largament espandidas) abans d'ensenhar “enebir” o “proïbir”. O, per o dire autrament, ensenhar los divèrses registres lengatgièrs que l'occitan permet, en començant pel registre mai popular, al sens de mai coneugut e mai espandit entre los locutors ersetiers, actius e passius. Es atal,

⁵ Es totjorn una experiéncia agradiva e susprenenta a l'encòp, pel lengadocian meridional que soi, d'ausir la lenga d'òc parlada amb un accent lemosin, provençal, gascon, vivaroalpenc o nissart, de compréner tot (o quasi tot), de plan reconéisser lo sistèma lingüistic que m'es familiar sense per aitant me poder exprimir dins las meteissas modalitats lengatgièras que mon interlocutor o interlocutritz. De segur, fau pas d'aquel sentiment subjectiu una vertat universal mas, a la vegada, descobrir las nòtas d'una melodia coneuguda interpretadas d'un biais diferent, novèl, es una experiéncia compartida per mai d'una persona sensibla a la pluralitat lingüistica e/o a la musica.

e gràcies a una coneissença minimala de la lenga del parçan ont ensenham, qu'arribarem –benlèu– a reconduire pas lo *hiatus* entre occitan e patés, es a dire a far de tal biais que lo grand o la menina reconesca una continuitat e una familiaritat entre son parlar e l'occitan escolar del felen o de la felena. Cò que sembla èsser una evidéncia pedagogica n'es apparentament pas una per plan de monde qu'ensenhan o forman las personas que van ensenhar. Lo problema de la formacion al professorat, se sap, es constant. S'apren, cèrtas, a la politica insufisenta de l'Estat en la matèria (manca de voluntat, de finançaments, de personal recrutat). Mas tot es pas de la responsabilitat estatala. Non es pas el qu'impausa al mèstre o a la mèstra d'affirmar a l'escòla, d'un biais erronèu, que cal pas emplegar “donar” mas “balhar”, jol pretèxe que “donar” seria un francisme⁶. Aquí, coma per l'ensenhament d'autras lengas, la responsabilitat de la persona ensenhaira es engatjada tanben: l'obtencion del diplòma es pas una garantida d'omnisciència ni d'eficacitat pedagogica. La formacion permanenta personala es una necessitat evidenta, subretot quand se constata l'abséncia de formacion continua autrejada pels poders publics, e encara mai dins lo contèxte de pòstdiglossia qu'es lo nòstre. Coma o ditz l'enquèsta menada per Cristian Lagarda al prèp d'ensenaires del superior (Lagarda, 2023) : “(...) *la volontat es pas totjorn competéncia*”. Quand òm ensenha una lenga, *a fortiori* una lenga estrangièra (es desenant lo cas per fòrça novelaris e novelàrias per quant a l'occitan), la mestria es indispensabla, tant teoricament coma practicament. Òm ne sap pas jamai pro. Doncas cò problematic, fin finala, es sovent la coneissença insufisenta, dins los mitans occitanistas, a l'encòp de la lenga eretada e del *còrpus* normatiu elaborat per d'especialistas de la lingüistica, de la gramatica, de la lexicologia, etc. Lo resultat n'es l'aparicion d'un certan girgon occitanista que s'impausa pauc a pauc coma una vertadièra nòrma sociala novèla, plan alunhada de la nòrma sociala dels locutors tradicionals e alunhada tanben, mas dins una mesura mendre, del *còrpus* normatiu⁷. Aquela dobla insufisència permet gaire de

⁶ Scèna autentica a la quala assistiguèri i a pauc dins un establiment escolar. L'adulte concerneit es qualqu'un qu'a una bona lenga eretada mas que ne dohta e s'estima mai seguir la nòrma que li foguèt inculcada pendent sa formacion, pel melhor e... pel pièger. “Donar” es pas ges un francisme e, si l'òm voliá jogar los puristas, es puslèu “balhar” que caldriá fòrabandir, estant que ven del verb francés “bailler” (la fòrma occitana condreita es “bailar”). Puèi, se caldriá pausar la question de la sinonimia perfièita: “donar” e “balhar/bailar”, an estrictament lo meteis sens?

⁷ Fondat sus una cresença absoluta e acritica en la veracitat de la paraula magistrala o de quin diccionari que siá (cò que s'explica pas complètament per l'estat de pòstdiglossia qu'es lo de la lenga d'òc), lo parlar occitanista se reconeis sovent a sa mòda ideologica favorida –l'instauracion (supausada) de la mai granda distància amb lo francés– combinada amb una ignorància estonanta de las règles basicas de la lenga. Aital aurem sovent : “*Ton estrambòrd cal que lo *calas*” puslèu que “*Ton entosiasme cal que lo cales*” o “*La revirada l'ai pas *fach*” puslèu que “*La traducion l'ai pas facha*”. Dins aquestes

bastir una intelligéncia de situacion que faga possibla l'adaptacion a tal o tal tipe d'auditòri (coma fasèm en francés, per ex., segon amb qui parlam). Es doncas un obstacle a la comunicacion mai larga possibla, e tanben a la nòstra reconeissença –coma personas que serían capablas de compartir lo meteis lengatge qu'eles— pels occitanofòns non-occitanistas. La fixacion fetichista sus l'interjeccion *Mèfi!*, per exemple, de registre familiar (en francés *Gaffe!*), benlèu correnta en Provença e Lengadòc bas (a verificar) mas ignorada endacòm mai ont la lenga eretada coneis *Mesfisa-te/Mesfisatz-vos!*, *Revira-te/Reviratz-vos!*, *Atencion!*, *Avisa-te/Avisatz-vos*, etc., signa la mesconeissença dels divèrses registres de la part d'aquel girgon occitanista e son incapacitat a s'adaptar a mantuna circonstància e a d'auditòris diferents. Es evident que poirem pas compartir grand causa amb los “patesejaires” tant qu'aurem pas una vertadièra e permanenta *pedagogia* de la variacion, lexicala, semantica, morfologica e sintaxica, dins lo sistèma escolar coma dins tot lòc de paraula ont d'occitanistas pòscan escambiar. Per aquò far, es clar que devèm comptar amb lo recors a d'enregistraments de locutors natius (los fonses sonòrs e visuals del CIRDOC e del COMDT⁸, entre autres sorsas, son a disposicion) o, melhor encara, comptar amb la preséncia fisica d'aqueles parlaires tradicionals. Dins aquela mira, sembla necessari tanben de s'apiejar suls atlasses lingüistics, fonts d'un saber precis e non-fantasma, fonts de suspresas e de

exemples, çò simptomatic es pas l'emplec dels mots *estrambòrd* e *revirada*, mas, coma o fasiá remarcar lo paure Éric González, lo sistematisme dins l'emplec d'aquestes mots, l'ocultacion de la possibilitat d'emplegar *entosiasme* e *traduccion*. Ont se vetz que l'occitanisme fa pas que repréner una practica ideologica lançada pel mistralisme triomfant: purificar la lenga en defugent tota semblança amb lo francés. Per quant a *revirada* en particular: levat dins lo Palay, dins totes los grands diccionaris “istorics” (Raynouard, Lévy, Mistral, Vayssier, Alibert, etc.) lo mot a pas jamais lo sens de “*traduccion*”, ni lo verbè “*revirar*” lo sens de “*traduire*”. E, si Mistral dona *traductor* coma un sens possible de *reviraïré* (un demest d'autres, e pas lo primièr), ajusta çaquejà que *fairé uno revirado* es “ramener les brebis égarées” e pas res mai. Pauc impòrta, degun sembla pas se'n preocupar: l'excepcion ven règla, *revirada* e *revirar* fan flòri pertot (o gaireben), al despens de *traduccion* e *traduire/tradusir/tradúser*. E al descobrir l'emplec novèl de *paissèl* (donat sovent coma equivalent de *tutor* als senses juridic e pedagogic, mentre que fins ara aviá sonque un sens orticòla –çò meteis per *ligaira* al sens novèl de *coordinatritz* (!)–), es permés de se demandar se son pas defugits tanben los tèrmes jutjats trop intellectuals, abstracts, o administratius, de mots que farián pas pro “pòble” o pas pro autentics, rurals, en soma: pas pro occitans... Mas si *paissèl* es mai qu'un pal e val *tutor*, cossí direm *tutorat* dins lo nòstre parlar: **paissèlorat*? E se *revirar* significarà “s'autotraduire” puslèu que *revirar camin, virar lo cap enrè, replicar, rebecar*? S'es lo cas avèm pas acabat de nos alunhar del lengatge vernacular... Per ne saber mai (e plan melhor), veire Sibille (2020, 43-59).

⁸ Centre Occitan de Musicas e Danças Tradicionals, a Tolosa. <https://www.comdt.org>

questionaments⁹, o al mens de s'apiejar suls estudis sabents del monde que los estúdian. Enfin se deu envisatjar, dins cada circonscripcion academica, o benlèu dins cada departament, l'instauracion d'un pòl de referéncia lingüistica: una persona, o un grop de qualques personas, reconeguda(s) coma fasent autoritat en matèria de lenga, per ajudar las e los que n'an mestier dins lo domeni de l'ensenhamant (un ròtle de mai pels CREO?). Cossí que siá, si volèm (re)trobar una comunitat minimala amb los locutors eretiers, nos cal aver las idèas claras.

2. Cambiar de logicial mental

Sembla que dins l'elaboracion de l'objècte “lenga”, l'occitanisme reprenga tròp sovent –après lo mistralisme– un biais de far tipic de la concepcion ideologica francesa: la lenga vulgara deu daissar la plaça a la “bèla lenga”, la lenga dels clergues que sèm, la de la sanflorada que, ela, sap. Lo retorn de baston se fa pas gaire esperar: la reivindicacion sense nuanças de la lenga eretada coma sola lenga legitima, al nom de son autenticitat, quand es pas al nom de la superioritat del pòble suls elèits. Si i a una possibilitat de sortir d'aquela guèrra de classas ideologica, de compausar un mond lingüistic minimal entre occitanistas e occitanofòns non-occitanistas, cal arrestar d'essencializar tal o tal tipe de lenga, tala o tala mena de registre de lenga. La lenga eretada es pas mai pura que la lenga academica ni lo registre familiar mai legitime que lo sostengut o lo literari. E vice versa. “Òrb” es pas mens legitime que “avugle” e “avugle” pas mens legitime que “òrb”. Cal quitar las cimas de l'absolut e comprénder que los dos tèrmes an la legitimitat que lor balha una eficacitat semantica diferente dins de contèxtes e de fonccionaments diferents. Se pòt prononciar e escriure “òrb” dins de produccions lengatgières destinadas a un public occitanista erudit, coma dire e escriure totjorn “avugle” quand òm s'adreça a un public de locutors eretiers (actius o passius). Per populisme, demagogia? Non, per simple desir d'èsser comprés o compresa, d'establir de palancas entre dos mondes per se donar un terren lingüistic comun¹⁰. Mas, coma ja dit, aquela intelligéncia –pragmatica– de situacion demanda una bona coneissença de la pluralitat del panorama lingüistic, es a dire de las divèrsas possibilitats d'usatge. Aquò supausa tanben d'acceptar *realament* aquela pluralitat e de renonciar a instaurar una vertadièra “pòlicia de la lenga”, ridicula e contraproductiva. Cèrtas, se pòt pas ignorar la necessària correccion d'un enonciat que respècte pas las règlas basicas del

⁹ I veirem, per ex., que demest los locutors natius la fòrma *trobar* es, de luènh, la mai espandida sul territòri, e que *trapar* i es minoritari, al contra de çò que se practica dins lo lengatge occitanista.

¹⁰ Es sovent çò qu'explica lo succès del monde que contain e, particularament, del personatge popular de Padena.

foncionament de la lenga (la frasa *cal que te *calas* presenta una conjugason erronèa, dins quin genre d'occitan que siá); cèrtas, una nòrma comuna es indispensabla dins un procèsus de revitalizacion lingüistica (a condicion que siá pas lo produit d'un conclave de quelques personas mas lo frut d'una elaboracion collectiva e democratica *efectiva*); cèrtas, tota fòrma lengatgièra es pas socialament acceptabla (**degunalitat* remanda a un idiolècte puslèu qu'a un sociolècte), mas qué pensar d'un jornal que practica sistematicament –dempùi d'annadas– lo refús de las fòrmas eretadas “Occitania”, “academia”, “comedia”, jol pretèxe que son pas “la nòrma” (editada per qui, en l'ocurrença? Dins quinas condicions? Amb quina legitimitat? O voldriam plan saber!). Aqueste *revisionisme* lingüistic e istoric es insuportable: non solament refusa aquelas fòrmas lingüisticament e istoricament legitimas, mas se permet de cambiar lo nom oficial e istoric d'entitats occitanistas: aital, *Ràdio Occitania* devén sistematicament *Ràdio Occitània*, l'*Ostal d'Occitania* (Tolosa) sistematicament l'*Ostal d'Occitània*, e l'*Academia Occitana* sistematicament l'*Acadèmia Occitana*. Òm es plan dins un pur maquilhatge de la realitat e dins un “mond coma si” revisionista, perque s’agís de far coma s’aqueles fòrmas existissián pas e, pus grèu, de negar lor anterioritat per rapòrt a l'introduccion (escura) de las fòrmas recentas “Occitània/acadèmia/comèdia”. Impòrta gaire, finalament, que l'imne tolosan cante “*Que jo soi fièr de tas academias*”, que la lenga eretada diga massivament sul territori “comedia”, impòrta pauc que las primières èrsas renaissentistas disián “Occitania” (las pròvas mancan pas, d'Alibèrt qu'escriu “*las populacions d' Occitania*” dins sa *Gramatica* de 1935 (p. XV del tòme I) a Mistral que dins son diccionari dona *Oucitanío*, en passant pel primièr Bodon que fa rimar *Occitania* ambe *patria*, Leon Còrdas que disiá e escrivíá *Occitania*, Pèire Lagarda, Andrieu Lagarda, Cristian Anatole que nos balhava de *Novèlas d'Occitania* tre 1963 dins la revista montpelhierenco *Via Nova*, los cantaires Martí e Beltrame que cantavan *Las gents [del país] d'Occitania*, sens oblidar la multitud dels anonimes), rai la realitat istorica e lingüistica, rai la lenga populara, çò que compta pels censors es d'impausar una nòrma unica¹¹, dins un occitan

¹¹ Es al nom de l'unicitat de la nòrma qu'una revista de lingüistica rectifiquèt mas causidas de lenga: ma grafia *apréner* foguèt corregida en *aprene*, sense me demandar res, e dins l'incoerència absoluta que fa qu'es “autorizat” de grafiar *apréner* s'òm escriu en gascon mas pas s'òm escriu en lengadocien. Doas grafias per un mot que se pronòncia exactament de la meteissa faïçon! Entendi plan que de rasons etimologicas o filologicas pòscan explicar aquestas doas grafias (véser P. Sauzet, *Conjugaison Occitane*, I. E. O. 2016, p. 189) mas cal aplicar la nòrma a tot pèdre quand es pedagogicament problematica ? Çò qu'un estudiant en lingüistica pòt comprénder e aplicar, es de bon comprénder e aplicar per un enfant de l'ensenhamant primari o segondari? Dins aqueste cas, l'academisme pus estrechan l'empòrta, ailàs, als despens de la simplificacion pedagogica e de l'unificacion escrita de la lenga. Podèm plànher que los e las qu'ensenhan la lenga a un autre nivèl que

“reconstituït” (Lafont, 1984), valent a dire, per eles, en clar: çò que seriá l’occitan s’era pas estat contaminat pel francés (Fraj, 2013). Òm vetz aicí qu’es pas lo *còrpus normatiu* qu’es somés a critica mas l’usatge rigide que d’unes ne fan. Aital la màger part dels diccionaris ignòran, per dogmatisme o per seguidisme?, las fòrmas eretadas *Occitania, comedia, academia*¹². Perqué aquel refús actual e gaireben omnipresent de reconéisser lor anterioritat e lor legitimitat de fòrmas istoricas e popularas? Perqué las auriam pas, al mens, *al costat* de las autres, las reconstituïdas *Occitània, comèdia, acadèmia*? A mala fin, lo *Diccionario de la lengua española* (emanacion de la *Real Academia Española*) admet despuei longtemps de fòrmas variablas pel meteis mot : *período e periodo, psicología e sicología, mejicano e mexicano, eca.*, coma l’anglés accèpta *baggage e luggage*, eca. Seriá una vergonha per l’occitan d’aver una nòrma mai sopla e mai englobanta encara? Seriá vergonhós o insuportable de donar tota sa plaça a la lenga eretada e populara? Seriá pas mai racional e rasonable de mostrar mai de tolerància, de se parlar e d’escambiar puslèu que de voler sacralizar per tot jamai de causidas que son, fin finala, plan relativas, perque mal fondadas e sovent arbitràrias? Ja sabi la resposta: las fòrmas reconstituïdas (*Occitània, comèdia, acadèmia, eca.*) son ara socializadas, sedimentadas. Mas de quina socializacion o sedimentacion parlam? De quelques milièrs d’enfants e d’adultes, pas mai. De monde que comprendrián e acceptarián de passar de *consí a cossí* mas que suportarián pas lo fait d’introduire *comedia* a meteissa nautor que *comèdia*, o de se questionar a prepaus de la grafia de *bruch*¹³? Es far pauc de cas de l’intelligéncia humana e de la capacitat d’adaptacion e d’obertura del monde jove. En mai, s’acceptam coma evidentes de fòrmas coma *Occitània, comèdia, acadèmia*, e quelques autres, perqué s’opausar alavetz a l’introduccion recenta, dins la *nòvlenga* occitanista, de fòrmas coma *indústria, ceremònìa, pandèmia*,

l’universitari sián pas associats e associadas a las discutidas e decisions de las instàncias normativizatrises.

¹² Levat la darrièra version del *Diccionari ortografic, grammatical e morfològic de l’occitan*, de Josiana Ubaud (Vent Terral, 2022), que per onestetat intellectuala nòta l’existéncia de las fòrmas *Occitania e academia*. Mas dona pas *comedia*. Pasmens, en gascon o en lengadocian, qui ausiguèt dire quicòm mai –dins la lenga eretada– que “*Arrèsta un pauc ta comedia!*”? Foguèsse un francisme, çò qu’es pas provat, lo mot es malgrat tot nòstre despuei longtemps e seriá pas lo sol francisme assimilat sense cap problema per la lenga...

¹³ Si la fòrma *bruch* existís en occitan medieval (del latin [rūgitus]), al costat de *brut* e *bruit*, òm vetz que las fòrmas *brugit, brugiment* (del latin [rūgitus]) son frequentas tanben e, subretot, que l’infinitiu correspondent s’escriví totjorn amb una *g* (*brugire, brugir*), coma dins l’etimon latin, e pas jamai ambe *-ch*. Alavetz, me sembla pas una eretgiá o una falordisa de se pausar seriosament la question de la grafia d’aquei mot. En occitan medieval, trobam “*estuch*” e pasmens avèm gardat massivament, e amb rason, la fòrma medievala *estug* (cat. *estoig*). Doncas, perqué *estug* e pas *brug* (cat. *brogit*)?

pàtria, eca.¹⁴ ? La catalanizacion de l'occitan s'accelera. Perqué pas? Dins aquel cas, passem directament al catalan, sense esperar. Seria pas per m'embestiar, al contrari. Mas s'es vertadièrament salvar l'occitan que volèm, cal arrestar de somiar la lenga per préner en carga e far fructificar *tota* la lenga, la de la vida vidanta coma la de las òbras legadas per l'Istòria e la literatura, la lenga eretada coma la que s'inventa ara e, ribon-ribaina, continuará de s'inventar...

Aquò dit, cal pas oblidar que la lenga eretada, s'es la lenga de la màger part dels tèxtes occitans escrits entre la fin del segle XVI^{en} e lo començament del segle XX^{en} (Sibille, 2020, 58), es tanben la lenga de çò que nomenam “literatura orala” (cançons, comptinas, contes, faulas, dires, provèrbis, eca.). En mespresant o ignorant la lenga eretada, es de tota aquela riquesa culturala que nos en passam, mentre que pòt èsser una font permanenta de creacion e, de per aital, de revitalizacion eventuala de la lenga. Puèi, coma o ditz Joan-Pèire Cavaillé (2014), “*(...) lo rapèl de la lenga parlada pels eretiers a l'intencion dels neolocutors e dels normativistas en cambra es quicòm de salutari e d'utile. Avèm besonh d'una continuitat istorica e d'una espessor culturala e sociala per poder reivindicar la legitimitat de nòstra lenga*”. D'efièit, de l'epòca del trobar medieval fins ara, lo pes e lo resson de la cultura d'òc son tals que seria un suicidi collectiu de nos apiejar pas sus çò que nos es daissat, e la lenga eretada nos liga al legat. Nos cal aver una vision dinamica de l'Istòria : es pas un libre qu'i cabon las rèstas del temps passat e que devèm consultar de quora en quora. Aquò's la vision patrimoniala ont se cal daissar pas embarrar. L'Istòria es al contrari un aspècte del nòstre present, una causa viva, qu'influéncia nòstres projèctes e se modifica tanben jos lor influéncia. Es un libre dins lo qual podèm encara escriure. Dins una epòca que comença de compréner la necessitat de respectar e salvagardar las culturas ancestralas, qu'assaja de s'obrir de mai en mai a la riquesa de la pluralitat humana, seria paradoxal, e dangierós per sa subrevida, que lo movement occitanista comprenguèsse pas que nòstre eretage es mai que nòstre: es tanben la proprietat del monde que son pas encara nascuts.

VI. Conclusion

Dins lo contexte fòrça dificil qu'es lo sieu, l'occitan subreviurà pas sense un procès de revitalizacion ligat a un reforçament de la nòrma comuna. Mas tot procès qu'alunha l'occitanisme del mond lingüistic dels parlaires tradicionals (actius o passius) es contraproductiu: al lòc de s'obrir a ela, lo movement se desvira d'una part de la populacion que poiriá jogar un ròtle decisiu dins la renaissença de nòstra lenga-cultura. L'ignorància o lo mesprètz envèrs la lenga

¹⁴ Aquelas fòrmas son pas d'invencions mias, las legi regularament dins d'articles del *Jornalet*.

eretada fan pas que cavar la discontinuitat entre dos mondes que coabitan sense compausar res de comun. En reaccion contra aquel alunhament e una aplicacion trop rigida de la nòrma, lo replec sus un parlar local sovent fantasma com “vertadièr”, pur de tota artificialitat, pòt crear una autra discontinuitat: la de l'esparpalh, oblidós de la nòrma comuna necessària a l'ensenhamant, doncas a una transmission eficaça, e al projècte panoccitan de l'occitanisme. De per aital, la via de l'occitanisme es estreita: ni replec sectari dins un entre-se “fòra sòl”, separat de la nòrma sociala eretada, ni replec localista sense orizont. Nos cal pas transmetre la ruptura mas la continuitat entre las generacions e los territoris, l'anar e tornar cap a l'autre, del locutor natiu al gramatician, valent a dire de la lenga eretada al *còrpus normatiu*, e vice versa. Es per aquesta indispensabla dobla coneissença dels usatges lengatgièrs tradicionals e de las preconizacions scientificas qu'asseguran una nòrma comuna (escrita e orala) minimala, es per aquela practica dialectica de sabers distintes mas complementaris, d'un registre de lenga a l'autre, que mestrejarem sufisentament la lenga per poder crear un espaci lengatgièr comun ambe d'occitanofòns non-occitanistas. Aquò passa tanben pel renonciament a d'esquèmas que n'avèm trop la costuma e que nos empachan de nos desfar d'una vision ierarquica del lengatge: la bèla lenga (academica, literària, ipercorregida, eca.) coma realitat superiora a la lenga vulgara eretada mas corrompuda (replec n°1) o, invèrsament, la lenga populara coma refugi de naturalitat, d'autenticitat e de libertat, superiora a la lenga elitista, artificiala, escura e corsetada, dels sabentasses (replec n°2). Lo salut me sembla passar per la dessacralizacion d'una coma de l'autra: lo parlar popular val l'instituït, e lo contrari es vertat tanben. Es çò meteis per la nocion de “dialècte”, que cal daissar a la sciéncia: si una utilizacion neutra d'aquel vocable es possibla, es alavetz l'afar de la lingüistica actuala. Per quant al grand public val melhor utilizar los tèrmes de “variacion”, de “varietat” o de “modalitat”, que lo “dialècte” i patís una connotacion pejorativa: soslenga, falsa lenga, parlar non-elaborat, eca. Continuem de nos descolonizar l'esperit: la lenga occitana –coma tota lenga– non se troba pas endacòm mai que dins sas variantas, e lo referencial o l'estandard n'es pas qu'una demest d'autras. Cèrtas n'es una que nos es necita, indefugibla, vodada a s'impausar de mai en mai per necessitat pragmatica dins l'ensenhamant e los mèdias, mas qu'es pas superiora per esséncia a las otras variacions lingüisticas recampadas jos la denominacion d'occitan. I deu pas pus aver de ruptura ierarquica –al mens sul plan teoric– entre aqueles mòdes lengatgièrs diferents. Tant coma la continuitat possibla entre vernacular e normatiu, entre lenga eretada e lenga apresa, entre passat e present, es aquela continuitat tanben que nos cal transmetre. Me sembla la condicion necessària a la constitucion d'un futur ben comun lingüistic.

Bibliografia

Cavaillé, Jean-Pierre, 2014, “Las doas sorgas de la legitimitat”, sul blògue *Mescladís e còps de gula*: <http://taban.canalblog.com/archives/2014/04/28/29760365.html>

Costa, James, 2023, “Un patois est-il vraiment (comme) une langue ? Retour sur un long malentendu”, *La clé des Langues* [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), février 2023, URL: <https://cle.enslyon.fr/plurilangues/langue/miscellanées/un-patois-est-il-vraiment-comme-une-langue-retour-sur-un-long-malentendu>

Fraj, Éric, 2013, *Quin occitan per deman ? Lengatge e democracia/ Quel occitan pour demain ? Langage et démocratie*, Pau, Reclams (2ème édition, 2014).

Lafont, Robert, 1984, “Pour retrousser la diglossie”, *Lengas* 15, pp. 5-36.

Lagarde, Christian, 2022, “Llengüa/es i ‘jeu linguistique’ als espais de llengües occitana i catalana” in Estrella Massip, Marina Navàs & Francesc Niubò (eds.), *Països Catalans i Provença: mirades creuades*, Perpignan, Trabucaire, p.364.

Lagarde Christian, 2023, “Quina lenga per revitalizar l'occitan? Una enquista als ensenhaires del superior”, per paréisser dins *Lengas* n° 93, genièr de 2024.

Martel, Philippe, 2015, “Une norme pour la langue d'oc ? Les débuts d'une histoire sans fin”, in *Études de langue et d'histoire occitanes*, Limoges, Lambert-Lucas, p. 283.

Sibille, Jean, 2020, “L'occitan des néo-locuteurs : entre francisation et démarcation”, in Mercedes Banegas Saorin et Jean Sibille (éds), *Entre francisation et démarcation. Usages hérités et usages renaissants des langues régionales de France*, Paris, L'Harmattan, p. 43.